



Mdi Angie Motshkga,
Tona ya Thuto ya
Motheo



Mna Enver Surty,
Motlatša-Tona ya
Thuto ya Motheo



SEPEDI HOME LANGUAGE
GRADE 2 – BOOK 1
TERMS 1 & 2
ISBN 978-1-920458-21-8
THIS BOOK MAY
NOT BE SOLD.



9 781920 458218

Dipukutšomo tše di tšweleditšwe go thuša bana ba Afrika-Borwa ka tlase ga boetaapele bja Tona ya Thuto ya Motheo. Mdi Angie Motshkga, le Motlatša-Tona wa Thuto ya Motheo. Mna Enver Surty.

Rainbow Workbooks di bopa karolo ya mohlwaela wa tsenogare woo maikemišetšo a wona e lego go kaonafatša mošomo wa barutwana ba Afrika-Borwa bao ba lego mephatong ye tshela ya mathomo. Projekye ye, bjalo ka ge e le ye nngwe ya dinepokgolo tša Dithulaganyo tša go Diragatša tša Mmušo, e kgonne go diragala ka thekgo ya mašeleng a go tšwa, ka ntle le go kgokgona go Sešegotlotlo sa Bosetšhaba. Se se kgontšhitše Kgoro go dira dipukutšomo tše, ka maleme ka moka a semmušo, ka ntle ga gore Kgoro e lefe.

Re hutša gore barutiši ba tla holega ka dipuku tše mošomong wa bona wa tšatši ka tšatši wa go ruta, le go kgonthiša gore barutwana ba kgona go fetša lenanethuto. Re hlokometše gore re hlahlle barutiši ditirong ka moka ka go tsenya maswao a ditaetši ao a laetšago seo morutwana a swanetšego go se dira.

Re tloga re hutša gore bana ba tla ipshina ka go dira mešomo ye e lego ka mo dipukwaneng tše ge ba dutše ba gola, ba ithuta, le gore wena, morutiši, o tla ipshina le bona mo lethabong la go ithuta.

Re kganyogela lena, barutiši, le barutwana ba lena, katlego, ka tšomiso ya dipukutšomo tše.



a b c d e
f g h i j
k l m n o p
q r s t u
v w x y z

SEPEDI LELEME LA GAE – Mphato wa 2 Puku ya 1

ISBN 978-1-920458-21-8



basic education
Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

Leina:

Phapoši:



Bona tlahlo
ya barutiši mo
bokagareng
bjahabara
ya ka morago.

SEPEDI LELEME

Puku ya 1
Kotara ya 1 & 2



Ere menwana ya gago e go thuše go bala

Ka nako ge o bala o ka hwetša mantšu ao o sa a tsebego. Ge se se direga a menwana ya gago e go thuše. Wo mongwe le wo mongwe wa menwana ya gago e ka go thuše go bitša lentšu, le go humana gore lentšu le ra goreng.


Lebelela seswantšho. Bona ge eba se ka go thu a go humana gore lent u ke lefe.

Lebelela lentšu ka tlhokomelo, gomme o leke go bona ge eba go na le dikarolo tša lentšu t e o di tsebago.

O ka leka go arola lentšu go ya ka medumo ya go fapania. Leka go bolela lentšu le o di tsebago.

Ge eba o sa šitwa go humana karabo, e re mogwera wa gago, mogolo wa gago wa mo emane goba wa mosetsana goba moruti i wa gago, a go thu e.

Leka go tlogela lent u, gomme o bale go fihla mafelelong a lefoko.



Ba kgopele ba go bot e gore le bit wa bjang le gore le ra eng. Le ngwale ka pukuntšung ya gago gore o se le lebale.

Bona tlhahlo ya barutiši mo bokagareng bja khabara ya ka morago

Šomiša puku ye gammogo le methopo ye mengwe ya gago gore o tšweletše pele dikgopolo tša barutwana ba gago tše di lego mabapi le:

- Mokgwa wa maleba wa go swara puku le go e phetla
- Sebopego sa puku: Letlakala la ka pele, letlakala la ka morago, leina la puku le lenaneo la diteng
- Ditaetšo: Go thoma go bala go tloga ka pele go ya ka morago, go tloga go la nngele go ya go la mmagoja le go tloga godimo go ya tlase.

DIKELETŠO MABAPI LE GO RUTA

Go theeletša le go bolela

Lebelela Setatamente sa Pholisi sa Lenaneothuto le Kelo (Sepedi Leleme la Gae), letlakala la 12. Beke ye nngwe le ye nngwe barutwana ba swanetše go bala goba go bolela dikanegelo, diretokošanatlhaletšo, direto le dikoša.

Poledišano ka ga diswantšho

1. Hlahla barutwana ka:
 - Go hwetša le go boledišana ka ga dilo tše di lego mo diswantšhong (bogolo, sebopego, mmala le bontši)
 - Go hlatholla diswantšho ka go botšiša dipotšišo: mang, eng, kae, neng, ka lebaka la eng, go diregile eng pele, go diregile eng ka morago (ga fao)?
 - Go hlama kanegelo ya ka phapošing (botelele bo tla laowlwa ke kgato ya gore kwešišo ya barutwana ke ye kaakang).
2. Dumelela morutwana gore a botše mogwera wa gagwe kanegelo ya ka phapošing.
3. Efa barutwana mokgwa wa go ngwala kanegelo (CAPS Leleme la gae, Letl. 12, go ngwala mmogo). Lemoša barutwana ka ga tšhomisō ya dithhakakgolo, tlogelo ya dikgoba gare ga mantšu le maswaodikga ka dinako tšohle.
4. Dumelela barutwana gore ba bale le wena dikanegelo tša ka phapošing.
5. Dira gore barutwana ba thalele goba ba dire sediko mo medumong, tlotlontšung goba dibopegong tša polelo tše di hwetšwago mo go kanegelo ye e kgethilwego ya beke yeo.

Go bala

Lebelela Setatamente sa Pholisi sa Lenaneothuto le Kelo (Sepedi Leleme la Gae), letlakala la 12 go fihla go la 18, mabapi le dinyakwa tše nne tša go ruta go bala.

Go ngwala

Lebelela Setatamente sa Pholisi sa Lenaneothuto le Kelo (Sepedi Leleme la Gae), letlakala la 18 go fihla go la 20, mabapi le mongwalo le magato a go ngwala.

Hlokomela tše di latelago tšatši ka tšatši

- Mokgwa wa maleba wa go swara dikhrayone le diphensele
- Ditaetšo: go ngwala go tloga go la nngele go ya go la mmagoja le go tloga godimo go ya tlase
- Go šomiša dipapetlakgadima go bontšha barutwana gore sebopego sa tlhaka ke se sebjang le gore e ngwalwa bjang.

Hlokomela tše di latelago:

- Barutwana ba rata go ithuta dilo tše di fapanego. Go bohlokwa gore barutwana ba hlohleletšwe ka go bona, go kwa le ka go dira gore ba kgone go ithuta ka mokgwa wo o dirago gore ba kgone.
- Go ithuta go diragala ka mokgwa wa go bušeletša.
- Barutwana ba swanetše go itemogela go ithuta, ka fao ditiro di swanetše go ithutwa ka go boeletšwa pele ba ka di ngwala, mohlala:

Tlotlontšu: Efa barutwana sebaka sa go hlama mantšu ka go šomiša dikarata tša mantšu.

Tekatlhologanyo: Barutwana ba swanetše go feleletša dikarabo tša bona ka go di bolela dihlopheng tša bona pele ba ka di feleletša ka go di ngwala. Moetapele wa sehlopha o botšiša dipotšišo ge maloko a sehlopha a le gare a nyaka dikarabo tša dipotšišo.

Go kgetha mantšu a go feleletša mafoko. Efa dihlopheng tša bona barutwana ba feleletša mafoko ka go bea dikarata tša mantšu ka mokgwa wa maleba.

Go nyalanya mantšu le diswantšho (Letl. 17): Godiša lephephe gore e be bogolo bja A3. Barutwana ba bea maswao dikarabong tša maleba.

Go nyalanya dikarolo tše pedi tša mafoko (Letl. 84): Mo dihlopheng tša bona barutwana ba nyalanya dikarolo tša mafoko.


Go ngwala athekele ya kuranta ye e lego ya gago (Letl. 128): Dira gore barutwana ba ngwale athekele ya phapoši yeo e tla latelwago ke athekele ya sehlopha pele yo mongwe le yo mongwe a ka ngwala ya gagwe.

Dipukuntšu: Šomiša dipukuntšu tšatši ka tšatši. Mabokgoni a barutwana a tla ya le boemo bja bothata bja ditiro. Go ka nyakega gore ba fiwe matlakala ao ba tla lebelelaggo go ona.

Hlokomela: Ka nako ya ditiro tša sehlopha, efa moetapele wa sehlopha sete ya dikarabo gore a kgone go hlahla maloko a sehlopha ka mokgwa wa maleba.



Mphato 2



le i eme
la gae



Puku ye ke ya:



SEPEDI

Puku ya

I



Morero wa 1: Go boela sekolong

Kotara ya 1: Beke ya 1 - 5

D
i
t
e
n
g

1 Go boela sekolong

Go bala ka go hlakanelwa (kanegelo)
Mošomo wa tekathaloganyo (Swaya Ee goba Aowa)
Somisa diswantsho go akanya seo kanegelo and bolelago ka sona
Supa dinthia tše boholokwa mo go se se badilwego
Medumo: ditumanoši a e i u
Ithute go ngwala tlhakaAa
Ngwala mafoko ka pukung ya go ngwalela o šomiša mantšu a ka lepokising la tlontonšu.
Mantšu a tlwaelo

2 Ke boetše sekolong

Thala seswantsho go laetša se o se dirilego ka nako ya makhtuso a dikolo
Mošomo wa go ngwala (feleletša mafoko ka go ngwala ile, bone, ragile)
Mošomo wa go ngwala (ngwala ka ga se o se dirilego ka nako ya makhtuso a dikolo.)
Lapologa (feleletša khalentara ka go tlatsa matšatši a beke a o a logetšwego le ka go thala seswantsho sa go bontšha gore ba dira eng letšatši le lengwe le lengwe la beke.

3 Yunifomo

Go bala ka go hlakanelwa (poledišano)
Somisa diswantsho go akanya seo kanegelo and bolelago ka sona
Supa dinthia tše boholokwa mo go se se badilwego
Mošomo wa tekathaloganyo (Swaya Ee goba Aowa)
Medumo: ditumanoši a e i u
Ithute go ngwala tlhaka Bb.
Ngwala mafoko ka pukung ya go ngwalela o šomiša mantšu a ka lepokising la tlontonšu.
Mantšu a tlwaelo

4 Yunifomo ya ka

Thala seswantsho sa gago o apere yunifomo ya sekolo.
Ngwala dinthia ka ga wena
Ngwala mafoko ka ga seswantsho sa gago.
Lapologa: Efa diaparo tše di lego mo seswantshong maina

5 Mošemanе yo mofsa sekolong

Go bala ka go hlakanelwa (kanegelo)
Somisa diswantsho go akanya seo kanegelo and bolelago ka sona
Supa dinthia tše boholokwa mo go se se badilwego
Mošomo wa tekathaloganyo (Swaya Ee goba Aowa)
Medumo: ditumanoši a e i u
Ithute go ngwala tlhaka Cc.
Ngwala mafoko ka pukung ya go ngwalela o šomiša mantšu a ka lepokising la tlontonšu.
Mantšu a tlwaelo

6 O amogetšwe sekolong sa rena

Diragatsang papadi yeo ka yona le laetšago ka fao le tla amogetago
mošemane goba mosetsana yo mofsa ka gona.
Tekathaloganyo: Ngwala maina a go alogewego go bontšha gore o a kwešia.
Ngwala mafoko ka ga mogwera wa gago.
Lapologa (Hwetsa tsela ya gago ya go ya kua sekolong mo go mararankodi a)

7 Dipapadi tše sekolo

Go bala ka go hlakanelwa (kanegelo)
Somisa diswantsho go akanya seo kanegelo and bolelago ka sona
Supa dinthia tše boholokwa mo go se se badilwego
Mošomo wa tekathaloganyo (Swaya Ee goba Aowa)
Medumo: kg, hi, ng, gw
Ithute go ngwala tlhaka Dd.
Ngwala mafoko ka pukung ya go ngwalela o šomiša mantšu a ka lepokising la tlontonšu.
Mantšu a tlwaelo

8 Ke rata dipapadi

Thala seswantsho sa papadi ye o ratago go e bapala
Ngwala mafoko ka dipapadi tše o di ratago goba ka ga tše o sa di
ratego

Ngwala mafoko ka ga papadi ye o ratago go e bapala

Tshomiso na diswantsho mo go se kgethontsi

Ithute go ngwala tlhaka Ee.

Ngwala mafoko ka pukung ya go ngwalela o šomiša mantšu a ka lepokising la tlontonšu.

Mantšu a tlwaelo

10 Mooki o re ...

Go hlama mafoko ka ga diswantsho. Thoma ka Ke swanetše ...
Ngwala mafoko a mararo ka go bophelo bobotse
Ngwala mafoko ao a thomago ka Ke kgona ... le ka Ga ke kgone ...
Somisa madri

Lapologa: Nyalanya mantšu le diswantsho

11 Re a ja kua sekolong

Go bala ka go hlakanelwa (kanegelo)
Somisa diswantsho go akanya seo kanegelo and bolelago ka sona
Supa dinthia tše boholokwa mo go se se badilwego
Mošomo wa tekathaloganyo (Swaya Ee goba Aowa)
Medumo: ee, ny, lw
Ithute go ngwala tlhaka Ff.
Ngwala mafoko ka pukung ya go ngwalela o šomiša mantšu a ka lepokising la tlontonšu.

Mantšu a tlwaelo

12 Vijo tše re di jago

Thala diswantsho tše se o kgonago go se dupelela, latwsa, kgwatha,
bona le se o kgonago go se kwa. Anegela mogwera wa gago ka
ga diswantsho tše gago.
Efa diswantsho tše dijо maina
Ngwala mafoko a gommie o šomiše maswaodikga a maleba (khutlo,
leswao la labego le leswao la potšio)
Nyalanya mantšu le diswantsho tše maleba.
Swaya dijo tše wena le mogwera wa gago le di ratago.

13 Ke swanetše go dira mošomo wa gae

Go bala ka go hlakanelwa (kanegelo)
Somisa diswantsho go akanya seo kanegelo and bolelago ka sona
Supa dinthia tše boholokwa mo go se se badilwego
Mošomo wa tekathaloganyo (Swaya Ee goba Aowa)
Medumo: tš, sw, ng, mm
Ithute go ngwala tlhaka Gg.
Ngwala mafoko ka pukung ya go ngwalela o šomiša mantšu a ka lepokising la tlontonšu.
Mantšu a tlwaelo

14 Ke dira mošomo wa gae ka mehla

Diragatsang papadi ye o babedi ka babedi.
Thala mothalo magareng ga diswantsho tše pedi tše di nago le medumo
ya go swana (mohala: bolo le bupi)
Ngwala mafoko ka ga go dira mošomo wa gae wa sekolo.
Lapologa: Khalara gommie o ngwale maina.

15 Vitlhahloblo

Go bala ka go hlakanelwa (kanegelo)
Somisa diswantsho go akanya seo kanegelo and bolelago ka sona
Supa dinthia tše boholokwa mo go se se badilwego
Mošomo wa tekathaloganyo (Swaya Ee goba Aowa)
Medumo: I, š, kg, u
Ithute go ngwala tlhaka Hh.
Ngwala mafoko ka pukung ya go ngwalela o šomiša mantšu a ka lepokising la tlontonšu.
Mantšu a tlwaelo

16 Matšatši a boholokwa

Bala khalentara
Botšisa bagwera gore matsatsi a matswalo a bona a neng.
Matšatši a matswalo a (gommie ka morago o ngwale matšatši a o
kgauswi le maina a bona)
Ngwala maina a bona mo khalentareng kgwedding ya maleba.
Ithute go ngwala letšatši la matswalo a gago.

Morero wa 2: Balapa le bagwera

Kotara ya 1: Beke ya 6 - 8

Ngwala mafoko ka pukung ya go ngwalela o šomiša mantšu a ka lepokising la tlontonšu.
Mantšu a tlwaelo

17 Malapa a go fapania

Go bala ka go hlakanelwa (kanegelo)
Somisa diswantsho go akanya seo kanegelo and bolelago ka sona
Supa dinthia tše boholokwa mo go se se badilwego
Mošomo wa tekathaloganyo (Swaya Ee goba Aowa)
Medumo: tš, th, ts, k
Ithute go ngwala tlhaka II.
Ngwala mafoko ka pukung ya go ngwalela o šomiša mantšu a ka lepokising la tlontonšu.

18 Balapa la gešo

Thala seswantsho sa balapa la geno
Nyalyanya diswantsho le maloko a lapa la geno
Ngwala ka ga lapa la geno
Lapologa (Kgeltela ka go mongwe le yo mongwe wa balapa mpho. Boleta
gore o lila mang mpho efe.

19 Ke tšwa lenyalong

Go bala ka go hlakanelwa (kanegelo)
Somisa diswantsho go akanya seo kanegelo and bolelago ka sona
Supa dinthia tše boholokwa mo go se se badilwego
Mošomo wa tekathaloganyo (Swaya Ee goba Aowa)
Medumo: ny, ts, th, tl, j
Ithute go ngwala tlhaka Jj.
Ngwala mafoko ka pukung ya go ngwalela o šomiša mantšu a ka lepokising la tlontonšu.

Mantšu a tlwaelo

20 Lenyalo le be le le bose

Diragatsang papadi ka ga kanegelo ye.
Nomora diswantsho go laetša tatelano ya ditragalo tše kanegelo.

Ngwala lefoko ka ga seswantsho se sengwe le se sengwe.

Lapologa (go tševelša kgethontsi)

21 Bagwera ba go loka

Go bala ka go hlakanelwa (kanegelo)
Somisa diswantsho go akanya seo kanegelo and bolelago ka sona
Supa dinthia tše boholokwa mo go se se badilwego
Mošomo wa tekathaloganyo (Swaya Ee goba Aowa)
Medumo: e, a, gw, mm, lw, hl
Ithute go ngwala tlhaka Kk.

Ngwala mafoko ka pukung ya go ngwalela o šomiša mantšu a ka lepokising la tlontonšu.

Mantšu a tlwaelo

22 Ka ga bagwera ba ka

Diragatsang papadi ka ga go thuša motho yo mongwe.
Ngwala mafoko ka ga go thuša kua gae le kua sekolong
Ngwala mafoko ka ga mongwe yo a go thušago
Bapala papadi ya medumo ya mantšu

23 Re hlokomela diriuwaratwa tše rena

Go bala ka go hlakanelwa (kanegelo)
Somisa diswantsho go akanya seo kanegelo and bolelago ka sona
Supa dinthia tše boholokwa mo go se se badilwego
Mošomo wa tekathaloganyo (Swaya Ee goba Aowa)
Medumo: aa, hi, ts, kg, l
Ithute go ngwala tlhaka Ll.

Ngwala mafoko ka pukung ya go ngwalela o šomiša mantšu a ka lepokising la tlontonšu.

Mantšu a tlwaelo

24 Diriuwaratwa tše rena

Thala seswantsho sa phoofolo ye o naganago gore e ka ba
seruiwaratwa se se koligelo
Ngwala temana ka ga kanegelo
Tlatša dikgoba ka medumo ye o logetšwego: ma, ku, na, ſe, la
Nyalyanya diswantsho go bontšha nako ya letšatši (mesong,
mathapama, goba boſego)

25 Go swara lapa le hwekile

Go bala ka go hlakanelwa (kanegelo)
Somisa diswantsho go akanya seo kanegelo and bolelago ka sona
Supa dinthia tše boholokwa mo go se se badilwego
Mošomo wa tekathaloganyo (Swaya Ee goba Aowa)
Medumo: osw, ph, tl, tš, d

Ithute go ngwala tlhaka Mm.

Ngwala mafoko ka pukung ya go ngwalela o šomiša mantšu a ka lepokising la tlontonšu.

Mantšu a tlwaelo

26 Gae

Thala seswantsho se o o sa ratego go se dira kua gae. Anegela
momgwera wa gago ka ga seswantsho.

Ngwala mafoko ka a thomago ka Ke rata ... le ka Ga ke rate ...

Feleletša mantšu ka go ſomisa diththaka tše s, tl, le, no

Thala seswantsho ka ga se o se dirago mosong, mathapama le boſego

27 Re a itšidolla le

Go bala ka go hlakanelwa (kanegelo)
Somisa diswantsho go akanya seo kanegelo and bolelago ka sona
Supa dinthia tše boholokwa mo go se se badilwego
Mošomo wa tekathaloganyo (Swaya Ee goba Aowa)
Medumo: i, tš, ts, kg, kwg

Ithute go ngwala tlhakaNn.

Mantšu a tlwaelo

28 Go itšidolla le papadi

Botšisa mogwera wa gago gore o rata dipapadi dife le gore ke papadi efe
ye o sa ratego
Ngwala mafoko ao a thomago ka Ke rata goba ka Ga ke rate)
Ngwala matšatši a beke ka tatelano ya maleba.
Thala seswantsho se o se ratago go se dira mo go le lengwe la matšatši
ao
Lapologa (Boleta ka ga seswantsho. Botšisa mogwera wa gago gore ke
dio dife tše di lego kgaušwi le gore ke dife tše di lego kgole)

29 Re leka go ja gabotshe

Go bala ka go hlakanelwa (kanegelo)
Somisa diswantsho go akanya seo kanegelo and bolelago ka sona
Supa dinthia tše boholokwa mo go se se badilwego
Mošomo wa tekathaloganyo (Swaya Ee goba Aowa)
Medumo: f, m, d, bj, kh, ng
Ithute go ngwala tlhaka Oo.

Ngwala mafoko ka pukung ya go ngwalela o šomiša mantšu a ka lepokising la tlontonšu.

Mantšu a tlwaelo

30 Pudi ka serapaneng

Ka babedi ka babedi, diragatsang papadi ya kanegelo.
Nomora diswantsho go ya tatelano ya ditragalo tše kanegelo.
Ngwala lefoko ka ga se sengwe le se sengwe sa diswantsho.

Leleleba mebalia. Botšisa mogwera wa gago gore ke mebalia efe ye o efe
hwetsago ge o tswaka mebalia ye mmogo.

31 Go thuša ba bangwe

Go bala ka go hlakanelwa (kanegelo)
Somisa diswantsho go akanya seo kanegelo and bolelago ka sona
Supa dinthia tše boholokwa mo go se se badilwego
Mošomo wa tekathaloganyo (Swaya Ee goba Aowa)
Medumo: th, tl, fs, hl, kg
Ithute go ngwala tlhakaPp.

Ngwala mafoko ka pukung ya go ngwalela o šomiša mantšu a ka lepokising la tlontonšu.

Mantšu a tlwaelo

32 Go thuša batho ba bangwe

Diragatsang papadi ka ga go thuša kua gae
Botšisa bagwera ba ba 5 gore mhala wo ba o ratago kudu ke ofe.
Nwgala maina a bona le mebalia go feleletša lenaneo.

Nwgala kanegelo ka go motho yo o mo thušago.

Hwetsa tsela ka go tswa kua sekolong go ya lepatelelong mo go mararankodi)



Morero wa 3: Go ya maeto

Kotara ya 2: Beke ya 1 - 5

33 Vitaba tše di bose

Go bala ka go hlakanelwa (kanegelo)
Poleloseboledi
Šomiša diswantšo go akanya seo kanegelo e boleLAGO ka sona
Šupa dinthia tše boholokwa mo go se se badilwego
Tekathaloganyo exercise (Efa dikarabo tša dipotšio ka mafoko a go tlala)
Medumo: ih, ngw, ny, ph, tl
Ithute go nwala tlaka Qq.
Ngwala mafoko ka pukung ya go nwalela o šomiša mantšu a ka lepokising la tlotonšu.
Mantšu a tlwaelo

34 Vitaba tše bose

Bolela ka ga leeto le o nyakago go le tše.
Thala seswantšo mo sekhipeng go bontša gore o tla bona eng
Mainaina: tšomiso ya ditlhakagolo
Ngwala mafoko ka ga lefelo le o dumago go le etela.
Bapala papadi ya dimpho o šomiša mang, ka lebaka la eng le lekopanyi ka gobane.

35 Na re ya kae?

Go bala ka go hlakanelwa (kanegelo)
Šomiša diswantšo go akanya seo kanegelo e boleLAGO ka sona
Šupa dinthia tše boholokwa mo go se se badilwego
Tekathaloganyo (Efa dikarabo tša dipotšio ka mafoko a go tlala)
Medumo: ny, kg, ng, th, p
Ithute go nwala mantšu a mabotši a o nago le modumo ng
Ithute go nwala tlakaRr
Ngwala mafoko ka pukung ya go nwalela o šomiša mantšu a ka lepokising la tlotonšu.
Mantšu a tlwaelo

36 Ke nyaka go bona

Bolela ka ga mafelo a o ratago go a etela. O nyaka go bona eng gona kua?
Nomora diswantšo go laetša tatelano ya ditiragalo tša kanegelo. Ka morago o anegele mogwera wa gago kanegelo ye o e bonago mo diswantšong.
Ngwala mafoko ka ga se o se bonago mo diswantšong.
Thala difahlego mo mafastereng a pese ka morago o khalaré pese.

37 Pese e feta motseng

Go bala ka go hlakanelwa (kanegelo)
Šomiša diswantšo go akanya seo kanegelo e boleLAGO ka sona
Šupa dinthia tše boholokwa mo go se se badilwego
Tekathaloganyo(Efa dikarabo tša dipotšio ka mafoko a go tlala)
Medumo: kg, sw, tl, ts, s
Ithute go nwala tlaka Ss.
Ngwala mafoko ka pukung ya go nwalela o šomiša mantšu a ka lepokising la tlotonšu.
Mantšu a tlwaelo

38 Dipolasa le dikgwa

Mošongwana wa e re direng (thala diswantšo tša se bana ba se bonago)
Mošoma wa go nwala (ngwala mafoko ka ga seswantšo sa gago)
Lapologa (Bontšha mooliedi wa pese ka moo a ka tšwago ka gona ka sekgweng mo mararankoding a)

39 Go otela ka toropong

Go bala ka go hlakanelwa (kanegelo)
Šomiša diswantšo go akanya seo kanegelo e boleLAGO ka sona
Šupa dinthia tše boholokwa mo go se se badilwego
Tekathaloganyo (Efa dikarabo tša dipotšio ka mafoko a go tlala)
Medumo: f, k, ts, tl
Ithute go nwala tlakaTt.
Ngwala mafoko ka pukung ya go nwalela o šomiša mantšu a ka lepokising la tlotonšu.
Mantšu a tlwaelo

40 Kolo e tšhabile

Diragatša papadi go bontšha gore o kwešiša kanegelo
Nomora diswantšo tša kanegelo ka tatelano ye e nepagetšego
Ngwala lefoko ka ga seswantšo se sengwe le se sengwe
Bapala papadi ya mantšu go boelteša medumo

41 Dikonokono tša lešoka

Go bala ka go hlakanelwa (kanegelo)
Šomiša diswantšo go akanya seo kanegelo e boleLAGO ka sona
Šupa dinthia tše boholokwa mo go se se badilwego
Tekathaloganyo exercise (Efa dikarabo tša dipotšio ka mafoko a go tlala)
Medumo: t, th, ph, kg
Ithute go nwala tlakaUu.
Ngwala mafoko ka pukung ya go nwalela o šomiša mantšu a ka lepokising la tlotonšu.
Mantšu a tlwaelo

42 Diphoofolo tše dingwe gape

Thala seswantšo sa phoofole ye o nyakago go e bona. Anegela mogwera wa gago ka ga seswantšo sa gago.
Ngwala mafoko ka ga seswantšo sa gago.
Thala mothalo go feleletša mafoko go bontšha gore o kwešiša kanegelo.
Feleletša mantšu ka go šomiša: kh, ph, kw, th. Ka morago o nyalanye lentsu le seswantšo sa maleba)
Tatelano ya alfabeto: Feleletša seswantšo gomme ka morago o se khalaré.

43 Ke fihfile lewatile

Go bala ka go hlakanelwa (kanegelo)
Šomiša diswantšo go akanya seo kanegelo e boleLAGO ka sona
Šupa dinthia tše boholokwa mo go se se badilwego
Tekathaloganyo (Efa dikarabo tša dipotšio ka mafoko a go tlala)
Medumo: hi, th, tl, mm, tsw

76

44 Re sa le lewatle

Gö ngwala lenaneo
Go ngwala poskara
Go ngwala matšatši a beke ka tatelano.
Bolela gore o dira eng mo letšatšing le lengwe le le lengwe.
Ngwala mafoko ka go se o se dirago letšatši le lengwe le le lengwe.
Kopanya marontho gomme ka morago o khalaré seswantšo.

45 Ke nako ya go hoela gae

Go bala ka go hlakanelwa (dihlogo)
Šomiša diswantšo go akanya seo kanegelo e boleLAGO ka sona
Šupa dinthia tše boholokwa mo go se se badilwego
Tekathaloganyo/Efa dikarabo tša dipotšio ka mafoko a go tlala)
Medumo: il, ph, rw, ts
Ithute go nwala tlaka Ww.
Ngwala mafoko ka pukung ya go nwalela o šomiša mantšu a ka lepokising la tlotonšu.
Mantšu a tlwaelo

46 Leeto la go boela gae

Thala seswantšo go bontšha gore o kwešiša kanegelo.
Hlama mafoko ka go kopanya dikarolo tše pedi.
Ngwala temana ka ga nako ye o kilego wa ipona o kwele boholoko ka yona
Bapala papadi ya mantšu go ithuta medumo.

47 Re boetše ka phapošing

Go bala ka go hlakanelwa (Kanegelo, poleloseboledi)
Šomiša diswantšo go akanya seo kanegelo e boleLAGO ka sona
Šupa dinthia tše boholokwa mo go se se badilwego
Tekathaloganyo/Efa dikarabo tša dipotšio ka mafoko a go tlala)
Medumo: ng, sw, tl, pš, bj
Ithute go nwala tlaka Xx.
Ngwala mafoko ka pukung ya go nwalela o šomiša mantšu a ka lepokising la tlotonšu.
Mantšu a tlwaelo

48 Re ya gae gape

Bega ditaba
Ngwala ditaba
Hlama mafoko ka go kopanya dikarolo tše pedi.
Thala tsela ya pese go ya ka tatelano ya ditiragalo tša kanegelo go bontšha gore o a kwešiša.

Morero wa 4: Tikologo ya rená

Kotara ya 2: Beke ya 6- 8

49 Pula

Go bala ka go hlakanelwa (Kanegelo, poleloseboledi)
Šomiša diswantšo go akanya seo kanegelo e boleLAGO ka sona
Šupa dinthia tše boholokwa mo go se se badilwego
Tekathaloganyo(Efa dikarabo tša dipotšio ka mafoko a go tlala)
Medumo: aa, th, ts, š, mm
Ithute go nwala tlaka Gg.
Ngwala mafoko ka pukung ya go nwalela o šomiša mantšu a ka lepokising la tlotonšu.
Mantšu a tlwaelo

50 Pula

Akanya gore mafelolo a kanegelo ke eng.
Thala seswantšo ka ga kanegelo.
Ngwala mafelolo a kanegelo.
Bala mafelolo a kanegelo.
Khalaré seswantšo se se lego mabapi le kanegelo.

51 Pula ya sefako

Go bala ka go hlakanelwa (Kanegelo, poleloseboledi)
Šomiša diswantšo go akanya seo kanegelo e boleLAGO ka sona
Šupa dinthia tše boholokwa mo go se se badilwego
Tekathaloganyo Efa dikarabo tša dipotšio ka mafoko a go tlala)
Medumo: w, s, p, o, g
Mongwalo: Kopolla lefoko.
Ngwala mafoko ka pukung ya go nwalela o šomiša mantšu a ka lepokising la tlotonšu.
Mantšu a tlwaelo

52 Ka morago ga pula ya sefako

Bolela ka ga kanegelo
Nomora diswantšo go bontšha tatelano ya ditiragalo tša kanegelo. Ka morago o anegele mogwera wa gago kanegelo ye.
Ngwala lefoko ka ga seswantšo se sengwe le se sengwe.
Feleletša mantšu ka medumo ye: ma, le, ke, wa, mo, ba. Ka morago o nyalanye lentsu le seswantšo.
Hlaloša seswantšo

53 Nkile ka bona lehlwa

Go bala ka go hlakanelwa (kanegelo)
Šomiša diswantšo go akanya seo kanegelo e boleLAGO ka sona
Šupa dinthia tše boholokwa mo go se se badilwego
Tekathaloganyo(Efa dikarabo tša dipotšio ka mafoko a go tlala)
Medumo: ny, ts, th, tl, bj, mm
Mongwalo: Kopolla lefoko.
Ngwala mafoko ka pukung ya go nwalela o šomiša mantšu a ka lepokising la tlotonšu.
Mantšu a tlwaelo

54 Lehlwa le lešweu le boleta

Thala seswantšo sa se o naganago gore Boati o se dirile ge a be a bapala mo lehlweng. (go swantšha)
Ngwala mafoko ka ga seswantšo sa gago.
Ngwala ditumanoši go feleletša mantšu gore a nyalelane le seswantšo sa maleba).

55 Vitbla tše ngwaga

Go bala ka go hlakanelwa (poledišano)
Šomiša diswantšo go akanya seo kanegelo e boleLAGO ka sona
Šupa dinthia tše boholokwa mo go se se badilwego
Tekathaloganyo (Efa dikarabo tša dipotšio ka mafoko a go tlala)
Medumo: kh, th, ny, hl, b
Ngwala mafoko ka pukung ya go nwalela o šomiša mantšu a ka lepokising la tlotonšu.
Mantšu a tlwaelo

56 Vitbla tše nne

Boitša mogwera wa gago gore o rata eng le gore ga o rata eng ka ga sehla se sengwe le se sengwe. Bolela ka ga mehuta ya diaparo tše re swanetšego go di apara sehla se sengwe le se sengwe.
Kopanya dikarolo tše pedi tsé lefoko.
Ngwala mafoko ka ga sehla se o se ratago le ka ga sehla se o sa se rateglo.
Hlaloša seswantšo go bontšha gore segwagwa se gola bjang go tloga kgatong ya go ba lee.
Khalaré seswantšo sa segwagwa.

57 Na pula e tla na lehono?

Bala tšeate ya boemo bja boso gomme o bolele gore bo tla sa bjang letšatši le lengwe le le lengwe.
Araba dipotšio tše tekathaloganyo tše di lego ka ga tšeate ya maemo a boso.
Medumo: th, ph, ng, kgw, r, p.
Ngwala mafoko ka pukung ya gago go nwalela, o šomiša mantšu a o lego ka lepokising la tlotonšu.

58 Tšeate ya boso

Rekhota maemo a boso a beke
Tatelano ya alfabeto
Mainaina

59 Ke nako mang?

Go bala ka go hlakanelwa (kanegelo)
Šomiša diswantšo go akanya seo kanegelo e boleLAGO ka sona
Šupa dinthia tše boholokwa mo go se se badilwego
Tekathaloganyo(Efa dikarabo tša dipotšio ka mafoko a go tlala)
Medumo: g, r, s, sw, tsw
Mongwalo: Kopolla lefoko.

108

60 Go bolela nako

Go bala tshupanako
Ngwala nako mo go difahlego tše tshupanako
Lapologa (Sega tshupanako go tswa kua morago ga puku gomme o mamaretše manakanako mo go yona. Bontšha bagwera ba gago dinako tše di fapanego)

61 Ka ga nako

Go bala ka go hlakanelwa (kanegelo)
Šomiša diswantšo go akanya seo kanegelo e boleLAGO ka sona
Šupa dinthia tše boholokwa mo go se se badilwego
Tekathaloganyo(Efa dikarabo tša dipotšio ka mafoko a go tlala)
Medumo: n, b, ts, r, m, ts
Mongwalo: Kopolla lefoko.
Ngwala mafoko ka pukung ya go nwalela o šomiša mantšu a ka lepokising la tlotonšu.
Mantšu a tlwaelo

62 O dirile ka nako mang...?

Nyalanya dinako tše di lego mo godi tshupanako tše.
Ngwala nako, ka morago o thala manakanako mo go ditshupanako go bontšha dinako tše di nepagetšego
Lebelo la mantšu la go ihuta medumo


63 Go aparela maemo a boso

Go bala ka go hlakanelwa (Kuranta)
Šomiša diswantšo go akanya seo kanegelo e boleLAGO ka sona
Šupa dinthia tše boholokwa mo go se se badilwego
Tekathaloganyo(Efa dikarabo tša dipotšio ka mafoko a go tlala)
Medumo: meselana, ile, le ng
Mongwalo: Kopolla lefoko.
Ngwala mafoko ka pukung ya go nwalela o šomiša mantšu a ka lepokising la tlotonšu.
Mantšu a tlwaelo

64 Kuranta ya ka

Bolela ka ga ditaba tše gago ka sebele
Ngwala kuranta ya gago
Sega mpopo wa pampiri gomme o apeše





Are baleng

Re boetše sekolong, ka morago ga nako ye
telele ya makhutšo.

Dumela Mogoroši.

Dumela Sam.

Dumela Kolo.

Na o be o dira eng ka matšatši a makhutšo?



Mogoroši

Ke be ke ile lewatle.



Sam

Ke be ke ile ga makgolo.



Ann

Ke be ke le gae.

Woof
woof!

Kolo

Tumišo



Le nna ke be ke le gae. Ke be ke hlogetše
Mogoroši le Sam le mpša ya ka Kolo. Ke be ke le
noši. Ke be ke se na le yo ke bapalago le yena.



A re ngwaleng

Bala mafoko a. Araba ka Ee ✓ goba Aowa ✗.

Bana ba boetše sekolong.

Tumišo o be a ile lewatle ka matšatši a makhutšo.

Ann o be a dutše gae.



Tlotlontšu

Bala mantšu gomme o theeletše medumo. Ka morago o šomiše a 2 a
mantšu go ngwala mafoko ka pukung ya gago ya go ngwalela.

toropong

gae

ile

matelele

sekolong

gola

ila

matšatši

lewatleng

gona

ina

makhutšo

Mantšu a
tlwaelogae
gola
gona
eng

A re ngwaleng

Ithute go ngwala medumo ye.

Ka morago o ngwale mafoko ka pukung ya gago o diriše
mantšu a ka lepokisaneng.

A A

a a



A re direng

Thala seswantšho go laetša seo o bego o se dira ka matšatši a makhutšo.



A re ngwaleng

Kgetha lentšu la maleba go feleletša lefoko la gago.

ile	Ke _____ mosetsana yo mofsa kua sekolong.
bone	Anno _____ bolo.
ragile	Ke be ke _____ lewatle.



A re ngwaleng

Ngwala mafoko a mararo ka ga seo o se dirilego ka nako ya makhutšo a dikolo.
Diriša a mangwe a mantšu a, go go thuša.

ile

jetše

matšatši

noši

gae

lewatle



Lapologa

O boetše sekolong bjale. Na o ya go dira eng beke ka moká? Ngwala matšatši a beke. Bjale thala seswantšho sa go laetša seo o tla se dirago letšatši le lengwe le le lengwe. Ka morago o botše mogwera wa gago.

Ka Mošupologo ke tla ...

Ka Lamorena ke tla ...



Mošupologo



Labobedi



Labohlano



Lamorena



A re baleng

Morutiši



Ka moka re apara yunifomo ya rena
ya sekolo. Na yunifomo ya gago e sa
go lekana?



Sam

Yunifomo ya ka ke ye nnyane kudu.
Ke swanetše go apara yunifomo ya buti wa ka.



Boati


Ke na le yunifomo. Ke ye kgolo kudu.
Mma o re yunifomo ya ka e swanetše go
ntekana go fihla ge ke bala Mphato wa 5.

Ann



Yunifomo ya ka le yona ke
ye nnyane kudu.

Tumišo



Ga ke na yunifomo.

Tato a re o tla nthekela yunifomo mafelelong
a kgwedi ge a gola.



A re ngwaleng

Bala mafoko a. Araba ka Ee ✓ goba Aowa ✗.

Diaparo tša Ann ke tše dinnyane kudu.

Sam o na le diaparo tše mpsha.

Tumišo o tla hwetša yunifomo ge tatagwe a gola.



Tlotlontšu

Bala mantšu gomme o theeletše medumo. Ka morago o šomiše a 2 a
mantšu go ngwala mafoko ka pukung ya gago ya go ngwalela.

apara	mafelelong	yena	sekolo
alola	sekolong	yona	kgolo
anega	kerekeng	yela	yunifomo



Mantšu a
tlwaelo
apara
lekana
kudu
yona



A re ngwaleng

Ithute go ngwala medumo ye.
Ka morago o ngwale mafoko ka pukung ya gago o diriše
mantšu a ka lepokisaneng.



B B

b b



A re direng

Thala seswantšho sa gago o apere yunifomo ya gago ya sekolo.



A re ngwaleng

Feleletša karata ye gomme o thale seswantšho sa gago.



Leina la ka ke _____.

Ke Mphatong wa _____.

Oketšo o na le mengwaga ye _____.

Sekolo sa rena ke _____.



A re ngwaleng

Ngwala mafoko a mararo ka ga yunifomo ya gago.
Diriša a mangwe a mantšu a, go go thuša.

thai

paki

dietă


gempe

borokgo

jeresi


dikaušu


sekhethe



Lapologa

Nqwala maina a diaparo tše.





A re baleng



Itu

Nna ke Itu. Ke yo mofsa mo sekolong se.
Ke noši. Ke tšwa sekolong se sengwe.

"O ka re nkabe ke na le yo mongwe yo nka
bapalago le yena" a realo Itu.



Kolo



Ann

Ann le Kolo ba bona Itu a eme a le noši.
Ba ya go yena.

"Dumela Itu.
Na o rata go bapala le rená?"
go botšiša Ann.



Ann



Itu



Are ngwaleng

Bala mafoko a. Araba ka Ee ✓ goba Aowa ✗.

Itu ke mošemane yo mofsa sekolong.

Ann le Kolo ba ile ba ya go bolela le Itu.

Itu o thabile.



Tlotlontšu

Bala mantšu gomme o theeletše medumo. Ka morago o šomiše a 2 a mantšu go ngwala mafoko ka pukung ya gago ya go ngwalela.

bapala	se	gore	thabile
bapola	selā	gobane	thaba
bala	sona	gae	thoma



Mantšu a
tlwaelo

nna
mofsa
thabile



Are ngwaleng

Ithute go ngwala medumo ye.

Ka morago o ngwale mafoko ka pukung ya gago o diriše mantšu a ka lepokisaneng.



C C

C C

O amogetšwe sekolong sa rena



A re direng

Mo seholopheng sa lena, ekišang ka fao le amogelago mošemane goba mosetsana yo mofsa ka gona.



A re boleleng

Botšisa bagwera ba 5 gore ba ka nyaka go bala puku efe gomme o khalare sediko kgauswi le puku.



Ke puku efe yeo bagwera ba gago ba e ratilego go feta?



A re ngwaleng

Ngwala mafoko a mabedi ka yo mongwe wa bagwera ba gago.
Bolela gore o rata go bapala eng. Diriša a mangwe a mantšu a, go go thuša.

motho

tsebe

sa

a

nyamile

mongwe



A re ngwaleng

Ngwala mantšu a ka matorokising a medumo a maleba.

naga

leina

noga

noka

lena

molomo

tlou

leoto

leihlo

lema

tau

leino

kubu

nako


nama






Lapologa

Thuša mošemané yo mofsa go hwetša tsela ya go ya sekolong.
Botša mogwera wa gago gore o feta kae?



SEKOLO

SETIŠENE SA MAPHODISA



A re baleng

Ann



Ke rata go
bapala kgwele
ya diatla.



Boati

Ke rata go kgelepua
le go bapala ka
ngwakong wa
mohlareng. E kua
godimo ga mohlare.
Ke se ke ka wa.

Itu



Re rata go bapala
kgwele ya maoto.

Tumišo




Ke rata go kitima
mabelo. Gape
ke rata go fofa
dipala.



Ke rata motabogo wo motelele.

Reabetšwe



Oketšo

Oketšo o nyaka go bapala fela ga a kgone go sepela. O bapala le mpša ya gagwe. Re rata go bolela le yena.



A re ngwaleng

Bala mafoko a. Araba ka Ee ✓ goba Aowa ✗.

Oketšo o sepela le mpša ya gagwe.

Itu o rata go bapala kgwele ya diatla.

Itu o rata go bapala kgwele ya maoto.



Tlotlontšu

Bala mantšu gomme o theeletše medumo. Ka morago o šomiše a 2 a mantšu go ngwala mafoko ka pukung ya gago ya go ngwalela.

kgona	wa	fofa	mma
kgala	wena	fola	mmele
kgogo	wela	foka	mmona



Mantšu a
tlwaelo
rata
bapala
godimo
ntlo



A re ngwaleng

Ithute go ngwala medumo ye.

Ka morago o ngwale mafoko ka pukung ya gago o diriše mantšu a ka lepokisaneng.



D D



d d

Ke rata dipapadi



A re direng

Thala seswantšho sa papadi ye o ratago go e bapala.



A re ngwaleng

Feleletša mafoko a. Kgetha mantšu go tšwa go ao a filwego.

khekhe

go fofa

go kitima

kgwele ya diatla

Ke rata

Ga ke rate

Ke rata

Ga ke rate



A re ngwaleng

Ngwala mafoko a mararo ka ga papadi ye o ratago go e bapala.
Diriša a mangwe a mantšu a, go go thuša.

kitima

bapala

rata

papadi

fofa

rutha




Arenqwalenq

Ba bapala papadi efe?

Nyaka o be o dire sediko qo karabo ya maleba.



- A thenisi
 - B khrikheté
 - C rugby
 - D kgwele ya maoto




- A** go rutha
 - B** khrikhetə
 - C** fofa
 - D** kgwele ya diatla




- A** thenisi
 - B** krikhetē
 - C** go rūtha
 - D** motabogo wo motelele

- A** go rutha
 - B** khrikheté
 - C** rugby
 - D** kgwele ya diatla

- A** thenisi
 - B** rugby
 - C** kgwele ya diatla
 - D** go rutha



A re baleng



Lehono mooki o tlie sekolong sa rena go tlo
hlahloba mahlo a rena.

Boati o nyaka diporele ka gobane ga a bone
gabotse.

O swanetše go dula ka
pele ka phapošing.





Ann

Mooki o re kgopela gore re bale papetla ye e lego mo lebotong.



Mogale ke sefofu. Ga a bone. Re mo thuša go sepela. O na le puku ya marontho gore a kgone go phophola mantšu.



A re ngwaleng

Bala kanegelo. ka morago o dire sediko go tlhaka ye e lego kgauswi le karabo.

Mooki o ile a tla go hlahloba:	
A	diatla
B	mahlo
C	maoto
D	ditsebe

Ke mang yo a nyakago diporele?	
A	Boati
B	Oketšo
C	Thati
D	Phuki

Ke mang yo a tlilego sekolong sa rena?	
A	Ngaka
B	Rasetimamollo
C	Mooki
D	Mootledi wa ambulanse

Hlogo ya maleba ya kanegelo ke efe?	
A	Boati o hwetša diporele.
B	Ngaka e etela sekolo sa rena.
C	Mahlo a rena a a hlahlobiwa.
D	Na o kgon a go kwa?



Tlotlontšu

Bala mantšu gomme o theeletše medumo. Ka morago o šomiše a 2 a mantšu go ngwala mafoko ka pukung ya gago ya go ngwalela.

mooki	tiiša	maatla	neela
boomo	diiiri	maaka	leeba
mooko	bodiidi	maano	meetse



Mantšu a
tlwaelo
mooki
maatla
leeba
maaka



A re ngwaleng

Ithute go ngwala medumo ye.
Ka morago o ngwale mafoko ka pukung ya gago o diriše
mantšu a ka lepokisaneng.

E E

e e

Mooki o re ...



A re direng

Lebelela diswantšho.

Botša mogwera wa gago gore mooki o re o dire eng.



Ke hlapo diatla.



Ke hlapo meno.

Ke je dienywa le
merogo.

Ke robale ka nako.




A re ngwaleng

Ngwala mafoko a 3 ka ga seo mooki a rego o se dire.

Mooki o re ke

Mooki o re ke

Mooki o re ke



A re ngwaleng Feleletša mafoko a.

rutha

bina

otlela

opela


apea

Ga ke kgone go

Ke kgona go

Ga ke kgone go

Ke kgona go



Lapologa

Nyalanya lentšu le seswantšho sa maleba.




leeba

mokoko

puku

lepidibidi





A re baleng

Bala kanegelo. Dira sediko go mantšu ao a nago le tumanosi e.



Ann

Re na le mahlatse kudu.

Re fiwa dijo sekolong.

Re thabile ka moka.

Bomma ba re apeela dijo tše di bose.

Kolo le yena o nyaka dijo.



Sam



Kolo le yona e nyaka dijo.

Ke rata go ja dikherote.

Sam o rata go ja nama.

Phuki o a lwalla.

Ga a nyake go ja lehono.

Na o rata merogo?



Phuki



A re ngwaleng

Bala mafoko a. Araba ka Ee ✓ goba Aowa ✗.

Phuki o a lwalla.

Sam o rata nama.

Phuki o nyaka go ja.



Tlotlontšu

Bala mantšu gomme o theeletše medumo. Ka morago o šomiše a 2 a mantšu go ngwala mafoko ka pukung ya gago ya go ngwalela.

dijo	apeela	nyaka	lwalla
dinamune	neela	nyala	lwetše
dikherote	theeletša	nyama	lwa

Mantšu a
tlwaelodijo
merogo
nama
bose

A re ngwaleng

Ithute go ngwala medumo ye.

Ka morago o ngwale mafoko ka pukung ya gago o šomiše mantšu a ka lepokisaneng.



F F

f f



A re direng

Thala seswantšho sa selo seo o ka kgonago go se:

dupelela	latswa	kgoma
bona	kwa	



A re ngwaleng

Ngwala lentšu la maleba ka tlase ga sejo se sengwe le se sengwe.

borotho

tšhese

mae

bupi

maswi

hlapi

nama

apola

dinawa

khekhe





A re ngwaleng

Ngwalolla mafoko a gomme o šomiše maswaodikga a maleba.
Gopola go šomiša tlhaka ye kgolo mathomong a lefoko le
ge o ngwala maina a batho goba a mafelo.

?

.

!

,

mogoroši o rata tšhese

Mogoroši o rata tšhese.



tumišo o ja nama ka beke



na o rata dinawa

aowi ke wišitše mae




Lapologa

Nyalanya mantšu a, le diswantšho tša maleba.
Swaya dijo tšeо wena le mogwera wa gago le di ratago ka (✓).



	ditšhipisi	khabetšhe	khekhe	malekere	sepiniše
Ke rata					
Mogwera wa ka o rata					



A re baleng

Nna ke Tumišo gomme ga ke rate go dira mošomo wa gae.

Ga ke rate go boeletše mošomo wa ka. Ga ke rate go dula letšatši ka moka. Ke rata go bapala letšatši ka moka.


Morutiši wa rena o re re swanetše go bala letšatši le lengwe le le lengwe ge re le gae.

O re ke swanetše go dira mošomo wa sekolo ka morago ga go bapala kgwele ya maoto.





Tumišo



Are ngwaleng

Ke rata go kitima le go raga bolo ya ka.

Mma o hlokomela gore ke dire mošomo wa ka
wa sekolo.

Ke balela mma. Yena o lebelela dipuku tša ka
tša sekolo. O rata go bona tšona fela.

Bala mafoko a. Araba ka Ee ✓ goba Aowa ✗.

Tumišo o dira mošomo wa gae ka morago ga go bapala
kgwele ya maoto.

Tumišo o rata go dira mošomo wa gae.

Tatagwe o lebelela dipuku tša gagwe.



Tlotlontšu

Bala mantšu gomme o theeletše medumo. Ka morago o šomiše a 2 a
mantšu go ngwala mafoko ka pukung ya gago ya go ngwalela.

mma	mmoto	morago	neng
mmala	mmopi	gare	mang
mmele	mmogo	godimo	bjang

Mantšu a
tlwaelo
bona
morago
gare
godimo



Are ngwaleng

Ithute go ngwala medumo ye.

Ka morago o ngwale mafoko ka pukung ya gago o diriše
mantšu a ka lepokisaneng.



G G

g g

Ke dira mošomo wa gae ka mehla



A re direng



Ka babedi diragatšang taba ye. Tumišo ga a nyake go dira mošomo wa gae. Yo mongwe wa lena a be morutiši wa gagwe. Morutiši a botše Tumišo ka ga bohlokwa bja go dira mošomo wa gae.



A re boleleng

Nomora diswantšho tše ka tatelano ya maleba.
Ka morago o anegele mogwera wa gago kanegelo.



3



2




1

1

2


3



1

2

3



1

2


3



A re ngwaleng

Ngwala mantšu a ka malapeng a medumo ya maleba ya go swana.

thaba tlala kgomo hlaha kgogo tsebe thola kgaka
tsela hlapi thiba tlema tlaba hlapa tsena





A re baleng

Bala kanegelo. Dira sediko go mantšu ao a nago le modumo o le modumo tš.




Lehono ke la 20 Hlakola.

Re ngwala moleko.

Kolo e dutše gomme e re
lebeletše.

Ke kgoná go bala le go ngwala
ka gobane ke dira mošomo wa
ka wa gae letšatši le lengwe le
le lengwe.



Itu

Morutiši wa ka o re mošomo wa ka o a kgahliša.

Meleko e mo thuša go bona gore a ka re thuša bjang.

Ke šoma gabotse sekolong.



A re ngwaleng

Bala mafoko a. Araba ka Ee ✓ goba Aowa ✗.

Barutwana ba ngwala moleko.	
-----------------------------	--

Kolo ga e eme.	
----------------	--

Meleko e thuša barutiši go thuša bana.	
--	--



Tlotlontšu

Bala mantšu gomme o theeletše medumo. Ka morago o šomiše a 2 a mantšu go ngwala mafoko ka pukung ya gago ya go ngwalela.

leka	šoma	kgahla	ruta
moleko	šomiša	kgahliša	rutiša
meleko	šomela	kgara	morutiši



Mantšu a
tlwaelo
bana
buti
tate



A re ngwaleng

Ithute go ngwala medumo ye.

Ka morago o ngwale mafoko ka pukung ya gago o diriše mantšu a ka lepokisaneng.



H H

h h



A re direng

Khalentara

Bolela le bagwera ba gago mabapi le gore matšatši a matswalo a bona a neng. Ngwala maina a bona kgwedding ya maleba mo khalentareng.



A re ngwaleng

Botšiša bagwera ba 4 gore matšatši a matswalo a bona a neng.
Ngwala matšatšikgwedi ao hleng le maina a bona.

Leina la mogwera	Letšatšikgwedi la matswalo
Reabetšwe	I5 Phato



A re ngwaleng

Ngwala letšatšikgwedi le kgwedi ya matswalo a gago.

Letšatši

Kgwedi

Khalentara ya Matswalo

Pherekong

Dibokwane

Hlakola

Moranang

Mopitlo

Mosegamanye

Phupu

Phato

Lewedi



Diphalane

Dibatsela


Manthole



1



A re baleng



Lapa la gabotumišo ke le lennyane. Lapa la gaboboati ke le legolo.

Lapa la gešo ke le legolo. Tate le mma ba a re rata.

Katlego o dula le makgolo wa gagwe le bana ba gabon bararo.



Kolo

Noko le Thabo ga ba na mma goba tate.
Re swanetše go ba thuša.

Kolo ke mpša ya ka. Ke rata Kolo kudu.
Ke hlokomela Kolo. Ke fa Kolo dijo ka mehla.

Katlego yena o na le dikatse mola Thabo a na le
dihlapi. Batho ba bangwe ba na le dikatse goba
dihlapi le ge e ka ba dinku, di le diruiwaratwa.



A re ngwaleng

Bala mafoko a. Araba ✓ ka Ee goba Aowa ✗.

Lapa la gabotumišo ke le legolo.

Lapa la gaboboati ke le legolo.


Kolo ke mpša ya ka.



Tlotlontšu

Bala mantšu gomme o theeletše medumo. Ka morago o šomiše a 2 a
mantšu go ngwala mafoko ka pukung ya gago ya go ngwalela.

bana	Kolo	legolo	katse
lapa	Noko	yena	karabo
rata	legolo	gešo	karolo



A re ngwaleng

Ithute go ngwala medumo ye.
Ka morago o ngwale mafoko ka pukung ya gago o diriše
mantšu a ka lepokisaneng.



I I

i i



A re direng

Thala seswantšho sa bapala la geno.



A re ngwaleng

Ngwala mantšu a ka malapeng a medumo ya maleba ya go swana.

kubu

tsoma

letšatši

eng

khudu

letšema

bjang

letšepe

pudi

tsoga

mang

tsena





A re ngwaleng

Ngwala mafoko a mabedi ka balapa la geno.
Diriša a manqwe a mantšu a, qo go thuša.

lerato


balapa

buti

sesi

mogolo

monnyane



Lapoloqa

Kgethela yo mongwe le yo mongwe wa balapa mpho.

Swaya mpho ka (✓) ge o fetša go e fa leloko la lapa.

O swanetše go šomiša dimpho ka moka.

Bolela o re:

Ke tla fa mma malekere ka gobane
o rata dilo tše di bose.





A re baleng

Bala kanegelo. Dira sediko go mantšu ao a nago le modumo wo ny.



Boati

Malome Tumi o nyetše ka Mokibelo.

Ka moka re be re thabile kudu.

Balapa la mosadi wa gagwe ke batho ba go loka.

Monyadi ke yo mobotse kudu.

Go be go na le batho ba bantsi lenyalong.

Batho ba be ba opela ba bile ba bina.

Re jele dijo tše dintši tše di bose.

Mala a ka a be a tletše kudu.



Boati o be a seleka.
O be a kitimiša Kolo.
O ile a wa a gobala letsogo.
Ba ile ba mo iša kliniking.



Are ngwaleng Bala mafoko a. Araba ✓ ka Ee goba Aowa ✗.

Boati o gobetše letsogo.

Malome Tumi o nyetše ka Labohlano.

Ba išitše Boati kliniking.




Bala mantšu gomme o theeletše medumo. Ka morago
o šomiše a 2 a mantšu go ngwala mafoko ka pukung ya
gago ya go ngwalela.



thaba	nyala	tlala	lenyalo	letsogo
thabile	nyetše	tletše	monyadi	letšoba

Mantšu a
tlwaelo
*nyala
lenyalo
monyadi*



Ithute go ngwala medumo ye.
Ka morago o ngwale mafoko ka pukung ya gago o diriše
mantšu a ka lepokisaneng.



J J

j j



A re direng



Ekišang seo se diragaletšego Boati kua lenyalong.



Šomisa baanegwa ba ba latelago:

- Boati
- Sam
- Mma
- Ngaka



A re ngwaleng

Nomora diswantšho tše go tloga go 1 – 4 go ya ka tatelano ya tšona ya maleba.
Botša mogwera wa gago kanegelo go ya ka diswantšho tše.





A re nqwaleng

Ngwala lefoko ka seswantšho se senqwe le se senqwe.

Diriša mantšu a qo qo thuša.

pantetší

ngaka

clinic


lenyalo

wele

letsogo

kotq

kitimiša



Lapoloqa

Nyaka karabo. E direle sediko.




	A	nyamile
	B	thabile
	C	befetšwe

A	befile
B	befetšwe
C	botse

A	tšofetše
B	monnyane
C	mofsa

A	pula
B	letšatši
C	marega



Batho ba swanetše go ba le
bagwera ba go loka.

Na o na le mogwera?
Na mogwera wa gago ke mang?

Tumišo le Mogoroši ba bapala
mmogo. Ba dira le mošomo wa
bona wa gae mmogo.
Ba rata go bala le go opela.
Ba thušana go bala.



Tumišo le Mogoroši ba na le mogwera wa go loka. Leina la gagwe ke Lebo. MmagoLebo o lwala kudu.
Lebo o swiela ntlo ka mehla.
O hlokomela bana ba gabon.
O hlapiša wa mošemane morago.
Tumišo le Mogoroši ba ya go mothuša.



A re ngwaleng

Bala mafoko a. Araba ✓ ka Ee goba Aowa ✗.

Tumišo, Mogoroši le Lebo ke bagwera ba go loka.

MmagoTumi o a lwala.

Mogoroši le Tumišo ga ba rate go thusa Lebo.




Tlotlontšu

Bala mantšu gomme o theeletše medumo. Ka morago o šomiše a 2 a mantšu go ngwala mafoko ka pukung ya gago ya go ngwalela.



Mantšu a tlwaelo
mmogo
mmele
mmutla

mmogo	mmago	mmele	mmutla	mmadi
thusana	badišana	hlapišana	ratana	rutana



A re ngwaleng

Ithute go ngwala medumo ye.

Ka morago o ngwale mafoko ka pukung ya gago o diriše mantšu a ka lepokisaneng.



K K

k k

Ka ga bagwera ba ka



A re direng

Mo seholopheng sa lena dirang se se latelago.



A re ngwaleng

Ngwala gore o ka dira eng sa go thuša ka gae le ka sekolong.



1

Ka mokgwa wo nka thušago ka sekolong

2

Ka mokgwa wo nka thušago ka gae



Go thuša

3

Ka mokgwa wo nka thušago
bagwera ba ka


4

Ke thušwa ke mang



Re kitimela ntlong ya boLebo. Ke mang a tla fihlago ntlong ya boLebo pele?
Re tla fošetša ranta godimo. Yo a humanago hlogo o tla sepela dikgato tše pedi.
Yo a humanago mosela o tla sepela kgato e tee fela go ya gabolebo. Yo a fihlago
gabolebo pele ke mofenyi. O swanetše go bala lentšu leo o emago go lona.





A re baleng



Kolo ke mp̄ša ya mahlajana.

E rata go kitimiša katse.

Maabane katse e nametše
mohlare gore Kolo e se kgone go
e fihlelēla.



E be e boifa go fologa.

Ke nametše mohlare go e fološa.
Boati o ile a nthuša.

Re file katse dijo le meetse.

Ka morago ya robala.



A re ngwaleng

Bala mafoko a. Araba ✓ ka Ee goba Aowa ✗.

Katse e kitimiša mpša.

Katse e nametše mohlare.


Boati o ile a nthuša.



Tlotlontšu


Bala mantšu gomme o theeletše medumo. Ka morago o šomiše a 2 a
mantšu go ngwala mafoko ka pukung ya gago ya go ngwalela.

maabane	mahlajana	meetse	katse
maatla	mohlare	leeba	meetse
maaka	fihla	neela	motse



Mantšu a
tlwaelo

maabane
maatla
meetse



A re ngwaleng

Ithute go ngwala medumo ye.

Ka morago o ngwale mafoko ka pukung ya gago o diriše
mantšu a ka lepokisaneng.



L L I I



A re direng

Thala seswantšho sa phoofolo ye o naganago gore e ka ba seruiwaratwa sa go loka.
Ngwala mafoko a mararo a go laetša gore ke ka lebaka la eng o rata phoofolo yeo.





A re ngwaleng

Ngwala mašala ao a nepagetšego.

Nna

Bona

Yona

Yena

Rena



Nna ke ile gae ka pese.



 ba sepetše ka maoto go tloga sekolong go ya gae.



 re ile ra kolobišwa ke pula.



 e ile ya bogola.



 ke bagwera ba bagolo.



 o tla emela pese.



A re ngwaleng

Tlatša dikgoba ka medumo yeo e tlogetšwego.
Nyalanya lentšu le seswantšho sa maleba.

ma

ku

la

še


na

na_ _ _	pu_ _ _	lena_ _ _	mo_ _ _ mane	ba_ _ _




Lapologa

Nyalanya diswantšho go laetša seo o se dirago mo mesong, mathapama le mantšiboa.



mesong
mathapama
mantšiboa





A re baleng

Bala kanegelo. Dira sediko go mantšu ao a nago le modumo o.



Ka moka re swanetše go thuša ka gae.

Ke a swiela.

Mma o phumola dibjana.

Tate o tloša lerole.

Lesea le swere le pokisana.



Ge ntlo ya gešo e phuthegile re dula fase ka moka ra bolela.

Ke bala puku goba ke ya go Reabetšwe.



A re ngwaleng

Bala mafoko a. Araba ✓ ka Ee goba Aowa ✗.

Tate o phumola dibjana.

Mma o a swiela.

Ke ya go Reabetšwe.



Tlotlontšu

Bala mantšu gomme o theeletše medumo. Ka morago o šomiše a 2 a mantšu go ngwala mafoko ka pukung ya gago ya go ngwalela.

phutha	hlatša	bala	dula
phula	tlatša	baka	duba
phuma	išetša	baba	duma



Mantšu a tlwaelo
thuša
buša
gešo
neša



A re ngwaleng

Ithute go ngwala medumo ye.

Ka morago o ngwale mafoko ka pukung ya gago o diriše mantšu a ka lepokisaneng.



M M

m m



A re direng

Thala seswantšho sa selo se o sa ratego go se dira kua gae.



A re ngwaleng

Feleletša mafoko a.

Ga ke rate go

Ke rata go



A re ngwaleng

Ngwala medumo ye mo mathomong a lentšu gomme o nyalanye lentšu le seswantšho sa maleba.


s

tl

le

no

__ __ ega	__ __ ga	__ __ atša	__ __ tšatši



Lapologa

Thala seswantšho go
laetša se o se dirago
mesong, mathapama le
mantšiboa.




Mesong




Mathapama



Mantšiboa



A re baleng



Morutiši wa ka o re motho
yo mongwe le yo mongwe o
swanetše go ba le papadi yeo a
e bapalago.

Nna ke rata go kitima. Ka moka
ga rena re a bapala ge sekolo se
etšwa. Re rata go kitima.

Ke rata kgwele ya diatla kudu.

Boati o bapala kgwele ya diatla ka
Mošupologo le ka Labone.

O kgon a go fošetša kgwele kua kgole ka
maatla.

Ka letšatši le lengwe a ragela kgwele kua
kgole gomme ya tsena ka lebat i la phapoši.



A re ngwaleng Bala mafoko a. Araba ✓ ka Ee goba Aowa ✗.


Boati o rata kgwele ya maoto.

Boati o bapala kgwele ya maoto ka Mošupologo le ka
Labone.

Boati o thubile lefastere.



Bala mantšu gomme o theeletše medumo. Ka morago o šomiše a 2 a
mantšu go ngwala mafoko ka pukung ya gago ya go ngwalela.



Mantšu a
tlwaelo

Lamorena
Labobedi
Laboraro

letšatši	rata	kgole	Lamorena
swanetše	raga	kgoma	Labobedi
fošetša	rena	kgotla	Laboraro



Ithute go ngwala medumo ye.
Ka morago o ngwale mafoko ka pukung ya gago o diriše
mantšu a ka lepokisaneng.



N N



n n



A re direng

Gopola ka dipapadi tše o di ratago.

Bjale botša mogwera wa gago ka ga papadi ye o e ratago le ka ga
yeo o sa e ratego.




A re ngwaleng

Ngwala mafoko a 3 ka ga dipapadi tše o di ratago goba o sa di ratego.



Ke rata

Ga ke rate




kgwele ya maoto.



kgwele ya diatla.

go thutha.



A re ngwaleng

Ngwala maina a matšatši a beke ka go latelana. Thoma ka Lamorena.

Thala seswantšho sa go laetša seo o ratago go se dira go le lengwe la matšatši.

Mošupologo	
Lamorena	
Laboraro	
Labobedi	
Labohlano	
Mokibelo	
Labone	


Letšatšikg wedi:



Lapologa

Lebelela seswantšho. Bolela ka ga seo o se bonago.

Botša mogwera wa gago gore ke dilo dife tseo di lego kgauswi le tseo di lego kgole.



TEACHER: Sign

Date



A re baleng

Bala kanegelo. Dira sediko go mantšu ao a nago le tumammogo g.





Ke rata go ja merogo ye e tšwago
serapaneng sa gešo. Serapana se ka
morago ga ntlo.

Re bjala dikherote le dinawa.
Re bjala gape ditapola le ditamati.
Ga re bjale mabjang.

Ge pula e sa ne ke a nošetša.

Ka letšatši le lengwe pudi e ile ya tsena
ka serapaneng ya ja dibjalo ka moka.

Ke ile ka e kitimiša fela ya ntšhia ka
lebelo.



A re ngwaleng

Araba dipotšišo tše.

Na objala eng ka serapaneng?

Na o nošetša dibjalo neng?

Ke eng seo se jelego dibjalo?



Tlotlontšu

Bala mantšu gomme o theeletše medumo. Ka morago o šomiše a 2 a
mantšu go ngwala mafoko ka pukung ya gago ya go ngwalela.

e fe	mo rogo	me rogo	di pudi
o fe	mo goma	me goma	di nawa
dife	mokoti	mekoti	di tapola



Mantšu a
tlwaelo
dipudi
dinawa
ditapola



A re ngwaleng

Ithute go ngwala medumo ye.

Ka morago o ngwale mafoko ka pukung ya gago o diriše
mantšu a ka lepokisaneng.



O

O

O

O




A re direng

Ka babedi ka babedi. Diragatšang taba ya pudi ge e ejá merogo ka serapaneng.
Ke mang yo a tlago go ba pudi?



A re baleng

Lebelela diswantšho tše le mogwera wa gago.
Di nomoreng go ya ka tatelano ya tšona ya maleba.



A re ngwaleng

Ngwala mafoko a mararo ka seo o se bonago seswantšhong se sengwe le
se sengwe. Nyalanya lentšu le seswantšho sa maleba.

pudi

merogo

jеле

rakile

heke



Lapologa

Lebelela mebala ye.
Botša mogwera wa gago gore o hwetša mebala efe ge o
hlakanya mebala ye.



Go hlakanya mebala



Mebala ya motheo ke:

khubedu

serolwane

talalerata

Bolela o re:

Ge ke hlakanya khubedu le serolwane
ke hwetsa _____.



khubedu + serolwane = mmala wa namune

talalerata + serolwane = talamorogo

khubedu + talalerata = phepholo



A re baleng



Makgolo o tšofetše kudu.
Ka mehla ke mo thuša go sepela.
O diriša mokokotlelo.
O sepela ka go iketla.
Maoto a gagwe le mokokotlo di
bohloko kudu.



Ka gešo re a thušana.

Go bose kudu go phela le ba geno.



A re ngwaleng

Bala mafoko a. Araba ✓ ka Ee goba Aowa ✗.

Makgolo wa ka ke yo mofsa.

Maoto a makgolo a bohloko.

Ka lapeng la gešo ga re thušane.



Tlotlontšu

Bala mantšu gomme o theeletše medumo. Ka morago o šomiše a 2 a mantšu go ngwala mafoko ka pukung ya gago ya go ngwalela.



me <h>h</h> la	thuša	makgolo	kgano
hloka	thabile	rakgolo	kgakala
bohloko	thaba	lekgolo	kgole

Mantšu a
tlwaelo
kgole
kgakala
kgauswi



A re ngwaleng

Ithute go ngwala medumo ye.

Ka morago o ngwale mafoko ka pukung ya gago o diriše mantšu a ka lepokisaneng.



P P

p p



A re direng

Katlego ga a nyake go thuša ka gae.

Diragatšang seo le tla se botšago Katlego gore ke ka lebaka la eng a swanetše go thuša.




A re ngwaleng

Nyaka gore ke bomang ba ba ratago mmala ofe.

Botšiša baithuti ba ba 5 ka phapošing gore ke mmala ofe wo ba o ratago.

Leina	Mmala wo o ratwago



A re ngwaleng

Ngwala mafoko a go tloga go lebjale go ya go lefetile.

Ke thuša ka gae.



Maabane _____.


Dan le Sam ba fologa pese.



Maabane ba _____.

Re raloka phakeng.


Maabane re _____.




Lapologa

Ngwala mantšu a a latelago ka mapokising a medumo a maleba.

bookelo	bjang	leihlo	kgema	bjale	kgomo	meetse
leino	leeba	phuti	mooko	bjoko	thaba	phala
hlola	hlogo					šala
leeto						hlapi
						šeba





A re baleng

Lehono morutiši wa rena o re boditše taba ye bose kudu. O re boditše gore sekolo sa rena se tšeа leeto ka pese.

Boati



Re sepela beke ka moka

Re be re thabile kudu. Re fofa. Re goelela.

"Kgopolو ya gore nka ya makhutšo ga se ya ka ya ntlela," a realo Reabetšwe.

Sam



"Ke nyaka go ya lewatle," a realo Sam.

"Ke nyaka go bona diphoofolo tša lešoka," a realo Tumišo.

Tumišo



"Ke nyaka go bona mafelo a mangwe," a realo Ann.

Ann

Morutiši wa rena o re file dikhipha tše dibotse le mašela a go hlapa. Re be re thabile kudu.



A re ngwaleng Bala kanegelo gape. Araba dipotšišo.

Na Ann o nyaka go ya kae?

O nyaka go ya

Na Tumišo o nyaka go bona eng?

O nyaka go bona

Na bana ba tlo ya makhutšo beke tše kae?

Bana ba ya makhutšo



Tlotlontšu

Bala mantšu gomme o theeletše medumo. Ka morago o šomiše a 2 a mantšu go ngwala mafoko ka pukung ya gago ya go ngwalela.

beke	lešoka	lewatle	hlapa
bose	lešata	Katli	hlagola
bona	mašela	tlela	hlatša



Mantšu a tlwaelo
hlapa
hlagola
hlatša



A re ngwaleng

Ithute go ngwala medumo ye.

Ka morago o ngwale mafoko ka pukung ya gago o diriše mantšu a ka lepokisaneng.



Q

Q

q



A re direng

Bolela le mogwera wa gago. Mmotše gore o nyaka go ya kae le gore o nyaka go bona eng.
Thala seswantšho godimo ga sekhipha go laetša seo o nyakago go se bona.



A re ngwaleng

Ngwala leina
la gago.

--	--	--	--	--

Maina ke mainaina. Ngwala maina gomme o thome ka ditlhakakgolo.

katli	phuki	thati	oketšo	boati

Ngwala maina a bagwera ba gago ba bane.



A re ngwaleng

Ngwala mafoko a mahlano ka ga lefelo leo o ratago go ya go lona.





Lapologa

Efa mpho. Tswalela mahlo gomme o bee monwana wa gago go ye nngwe le ye nngwe ya dimpho tše. Bolela gore o tla fa mang mpho efe le gore ka lebaka la eng. Gopola go fa bagwera ba gago le morutiši wa gago dimpho gomme o se ke wa itebala.

Bolela o re:

Ke tla fa Tumišo katse **ka gobane** o rata diphoofolo.





A re baleng



Na re ya kae?

La mathomo re ya go bona diphoofolo
tša lešoka.
Ka morago ra ya lewatle.
Ga ke thome go sepela ka pese ye kgolo
ya sekolo.

Re be re lebelela mmepe gore re tsebe
mo re yago.

Nna ke kgona go bala melao ya tsela.



Tumišo

"Ke nyaka go bona lerusua le legolo la meno a magolo," a realo Ann.



Ann

Ke nyaka go epa molete wa go iša mo lebopong," a realo Tumišo.



A re ngwaleng

"Ke nyaka go bona tau ye kgolo ya meno a magolo a bogale," a realo Boati.



Boati

Bala kanegelo gape. Araba dipotšišo.

Ann o be a nyaka go bona eng?

Ann o be a nyaka

Boati o be a nyaka go bona eng?

Boati o be a nyaka go

Tumišo o be a nyaka go bona eng?

Tumišo o be a nyaka



Tlotlontšu

Bala mantšu gomme o theeletše medumo. Ka morago o šomiše a 2 a mantšu go ngwala mafoko ka pukung ya gago ya go ngwalela.



Mantšu a tlwaelo

thoma
mathomo
batho

kgona	meno	pese	sepela	thoma
kgolo	melao	palo	sekepe	batho
kgetha	molete	pela	sekolo	mathomo



A re ngwaleng

Ithute go ngwala medumo ye.

Ka morago o ngwale mafoko ka pukung ya gago o diriše mantšu a ka lepokisaneng.

R R

r r



A re direng



Botša mogwera wa gago ka mafelo
a o ratago go a etela. Na ke eng se
o nyakago go se bona gona fao?



A re ngwaleng

Latela methalo gore o hwetše seo bana ba nyakago go se bona.



Tumišo






Boati



Reabetšwe



Ann





A re ngwaleng

Ngwala lefoko ka seswantšho se sengwe le se sengwe.
Diriša mantšu a go go thuša.

namela

merwalo

otlela

otlela



robala

Handwriting practice area with five horizontal lines for each word.



A re ngwaleng

Nomora diswantšho tše go tloga go 1 – 3 go ya ka tatelano ya tšona ya maleba.
Botša mogwera wa gago kanegelo ye e tšwelelago diswantšhong tše.





A re baleng

Bala kanegelo.


Dira sediko go mantšu ao a nago le modumo e.

Ka Mošupologo


Pese e a tloga. Ka moka re nametše.

Pese e feta kgauswi le ka mošate.

Ka moka re ntšha dihlogo gore re kgone go bona Kgošigadi. Ga se ra kgona go mmona ka ge motse wa gagwe o na le legora la mehlare yemekoto ye metelele.



Re bone dintlo tša go rulelwa ka bjang.
Ra bona mašemo a mafela le dikgomo tše
dintši. Kolo e bogola dikgomo.



Boati o swara Kolo. Kolo e nyaka go fofa gore e tšwe ka peseng.



Boati o re, "Aowa Kolo, dula fase!"

A re ngwaleng Bala kanegelo gape. Araba dipotšišo.

Na pese e kae?

E feta kgaušwi le motse wa

Ke ka lebaka la eng Kolo e nyaka go fologa pese?

Ka lebaka la gore e bona

Na ba bona eng?

Ba bona

Ke mang yo a dulago ka mošate?

o dula ka mošate.



Tlotlontšu

Bala mantšu gomme o theeletše medumo. Ka morago o šomiše a 2 a mantšu go ngwala mafoko ka pukung ya gago ya go ngwalela.

mošate	kgona	kgoši	feta	tseba
mašemo	kgomo	kgonon	fologa	tsela



Mantšu a tlwaelo tseba tsela



A re ngwaleng

Ithute go ngwala medumo ye.

Ka morago o ngwale mafoko ka pukung ya gago o diriše mantšu a ka lepokisaneng.




S S

S S



Thala difahlego tša ka peseng
gomme o khalare pese.



A re ngwaleng Ngwala lefoko ka ga seswantšho sa gago.



A re ngwaleng Dira sediko qo lentšu le le nepaqetše qo lefokong le lengwe le le lengwe.

Rena	o	ba	latetšwe sekolong.
Yena	o	ba	phala ka moka.
Yena	o	ba	kgonà mmetse kudu.
Wena	o	ba	yo motelele.
Bona	o	ba	swerwe ke tlala.
Rena	o	ba	a ngwala.

Re šomiša **o** ge re bolela
ka motho o tee wa pele,
gomme ra šomiša **ba** ge
re bolela ka ba go feta tee.
Go na le phapano ge re
bolela ka motho wa pele.
Mohlala: Nna **ke** a ngwala.
Rena **re** a ngwala.





A re ngwaleng

Ngwala ka lentšu la maleba.

ga

ka

le

ka tlase




Mpša e nyaka go tšwa _____ peseng.

Ann _____ Boati ba nametše pese.

Mošemane o sepela gare _____ tsela.

Pese e feta _____ ga leporogo.



Lapologa

Laetša mootledi wa pese tsela ya go tšwa ka sekgweng.





A re baleng

Pese ya rena e feta ka toropong ya Gauteng.

Re bona dikoloi tše dintši le muši wo montši.

Batho ke ba bantši ba tletše mebila.


Kolo ya tšwa ka peseng ka lebelo.

E nyaka go bapala le dimpša tše dingwe.

Goro o a goelela o re, "Etla Kolo."

Kolo ga e lebelele le morago. E kitima ka lebelo.





Na re ka dira eng gore Kolo e boe?

"Kolo, boa," a realo Boati a goelela.



A re ngwaleng Bala kanegelo gape. Araba dipotšišo.

Na bana ba bone eng ka toropong?

Na bana ba bone eng ka toropong?

Ba bone

Ke ka lebaka la eng Kolo e tšwele ka peseng?

E be e nyaka

Ke mang a biditšego Kolo gore e boe?



Tlotlontšu

Bala mantšu gomme o theeletše medumo. Ka morago o šomiše a 2 a mantšu go ngwala mafoko ka pukung ya gago ya go ngwalela.

f a	Kolo	r ena	t š e
fao	koloi	d ira	t š eo
f ale	k itima	g ore	t š el a



Mantšu a
tlwaelo
t š e
t š eo
t š el a



A re ngwaleng

Ithute go ngwala medumo ye.

Ka morago o ngwale mafoko ka pukung ya gago o diriše mantšu a ka lepokisaneng.



T T

t t




Are direnq

Ekišang ka fao Kolo e tšwelego ka peseng ka gona gomme ya tšhaba.
Laetša ka fao Boati a goeletšego gore Kolo e boe.



A re ngwaleng

Nomoro diswantšho tše ka tatelano ya maleba.





A re nqwalenq

Ngwala kanegelo ka seo o se bonago diswantshong.



Re kitimela pese. A re boneng gore ke mang yo a tlogo go fihla pele kua pese e emego. Re tla fošetša ranta godimo. Ge o humana hlogo gona o tla sepela dikgato tše pedi. Ge o ka humana mosela gona o tla sepela kgato e tee fela. Yo a ka fihlago pele mo pese e emego ke yena mofenyi. Mo o emago gona o swanetše go bala lentšu leo.





A re baleng




Re fihlile lešokeng la diphofolo la Kruger.

Re bona diphuti tše dintši le ditlou.

Nna ke nyaka go bona tau.

Ka moka re lebeletše ka ntle gore re kgone go bona diphofolo tša lešoka.

Tumišo a bona tau ye kgolo e lebeletše phuti.



Tumišo

"Alala! Bona! Ke tau ye kgolo.

E nyaka go bolaya phuti gore e be sejo sa yona sa matena," a realo Tumišo.



A re ngwaleng

Bala kanegelo gape. Araba dipotšišo.

Ke diphooftolo dife tšeobana ba ka di bonago ka lešokeng la diphooftolo la Kruger?

Ba tla bona

Na tau e nyaka go bolaya eng?

E nyaka go bolaya

Ke mang yo a bonego tau pele?

o bone tau pele.

Tlotlontšu

Bala mantšu gomme o theeletše medumo. Ka morago o šomiše a 2 a mantšu go ngwala mafoko ka pukung ya gago ya go ngwalela.

tlou	tau	phuti	kgolo
tlala	taba	phala	kgona
tletše	temana	phooftolo	kgomo



Mantšu a
tlwaelo
kgona
kgomo
kgolo



A re ngwaleng

Ithute go ngwala medumo ye.

Ka morago o ngwale mafoko ka pukung ya gago o diriše mantšu a ka lepokisaneng.



u u

u u

Diphoofto tše dingwe gape



A re direng

Thala seswantšho sa phoofolo ye o ratago go e bona.



A re ngwaleng

Ngwala mafoko a mahlano ka ga seswantšho sa gago.



A re ngwaleng

Hlama mafoko. Thala mothalo go nyalanya karolo ye e lego ka lepokising le lepinki le karolo ya maleba ye e lego ka lepokising le letalamorogo. Ka morago o ngwalolle mafoko ka pukung ya gago ya go ngwalela.

Bana ba be ba bona

Lolo o bone

Bana ba be ba



tau.

nametše pese.

diphoofto tše lešoka.



A re ngwaleng


Tlatša dikgoba ka medumo ya maleba.
Nyalanya lentšu le seswantšho sa maleba.

kh

ph


kw

th



Lapologa

Na ke phoefolo efe?
Kopanya marontho gomme o khalare seswantšho.





 A re baleng Bala kanegelo. Dira sediko go mantšu ao a nago le modumo **le**.

Na re gokae? Re theoga ka mmila re lebile lewatle.
Santa e fiša kudu.

Lewatle ke le legolo ebile le a iša. Maphoto a ya godimo le tlase.
Ga re kgone go nwa meetse a lewatle. A baba letswai kudu.



Lebelela dikepe ka lewatle.
Go na le dihlapi tše dintši ka lewatle.

Ke kgoná go bona lerusua le diphenkwini.
Go bose go bapala santeng.
Re aga ntlo ye kgolo ka santa.



Kolo le yona e ile ya thoma go epa.
E ile ya epa, ya epa, ya ba ya wela ka
moleteng woo.

Ijoo! Kolo, wena o a seleka.



A re ngwaleng Bala kanegelo gape. Araba dipotšišo.

Na bana ba be ba le kae?

Ba be ba le

Na Kolo e dirile eng?

Kolo e

Na bana ba ile ba bona eng?

Ba ile ba bona



Tlotlontšu

Bala mantšu gomme o theeletše medumo. Ka morago o šomiše a 2 a
mantšu go ngwala mafoko ka pukung ya gago ya go ngwalela.

tlase	mmila	thoma	hlapi
tlile	mmele	thaba	hlapa
lewatle	mmino	thipa	hlame



Mantšu a
tlwaelo
mmila
mmino
mmele




A re ngwaleng

Ithute go ngwala medumo ye.
Ka morago o ngwale mafoko ka pukung ya gago o diriše
mantšu a ka lepokisaneng.



V V

V V





A re ngwaleng

Ngwalela mogwera wa gago poskarata o mmotše ka seo o se bonego kua lewatle.



--	--



A re ngwaleng

Ngwala matšatši a beke ka go latelana ga ona.
Thoma ka Lamorena.

Labone

Lamorena

Labohlano

Labobedi

Mokibelo

Laboraro





Mošupologo

Letšatši	Letšatši
Lamorena	



A re ngwaleng

Dira dipalo tše tša mantšu ka morago o ngwale mantšu a maleba.
Re go diretše la mathomo.





A re baleng

Bala kanegelo.



Re swanetše go boela gae
lehono. Re nyamile kudu.


Re be re iketlile kudu kua
lewatle.



Reabetšwe o be a nyamile
kudu.

O ile a ba a lla. Re ile ra
phutha merwalo ya rena.
Re ile ra namela pese.


Kolo e ile ya dula le
Reabetšwe.
Gae ke kgole.



Ka moka re ile ra lebelela
morago ra bona polasa.

Ka morago Kolo e ile ya bona
dikgomo mo polaseng.

Dikgomo di fula bjang.
Re ile ra nagana ka ga lebopo
le ditolf eine di thutha di bile
di raloka mmogo.



E ile ya bogola ya leka go tšwa ka lefastere.

Aowa, Kolo! Tloga lefastereng!



A re ngwaleng Bala kanegelo gape. Araba dipotšišo.

Ke ka lebaka la eng bana ba be ba nyamile?

Ba be ba nyamile ka gobane

Ke mang yo a llilego?

Ke yo a llilego.

Na Kolo e dutše le mang?

Kolo e dutše le



Tlotlontšu

Bala mantšu gomme o theeletše medumo. Ka morago o šomiše a 2 a mantšu go ngwala mafoko ka pukung ya gago ya go ngwalela.

lla	phutha	rwala	dutše
sellō	phuma	rwele	butše
mollo	phuti	morwalo	rotše



Mantšu a tlwaelo

dutše
butše
rotše



A re ngwaleng

Ithute go ngwala medumo ye.

Ka morago o ngwale mafoko ka pukung ya gago o diriše mantšu a ka lepokisaneng.



W W

W W

Leeto la go boela gae



A re direng

Thala seswantsho sa go laetša ka fao bana ba ikwago
ka gona ge ba boela gae.



A re ngwaleng

Ngwala mafoko a mane. Nyalanya karolo ye e lego ka lepokisaneng le lepinki le
karolo ye e lego ka lepokisaneng le letala.

Kolo e ile ya bona

Bana ba ile ba namela

Bana ba be ba sa

Bana ba be ba

pese.

dikgomo.

thabile ge ba le lewatle.

nyake go boela gae.



A re ngwaleng

Bjale ngwala mafoko mabapi le seo se kilego sa go nyamisa.




Lapologa



Re ka kitimela sekepeng?

A re boneng gore ke mang a ka fihlago sekepeng pele, gape peseng pele. Fošetša ranta godimo. Ge o ka humana hlogo gona o ka sepetša kgopa dikgato tše pedi. Ge o ka humana mosela, gona o ka sepetša kgopa kgato e tee. Yo a ka fihlago sekepeng pele ke yena mofenyi.

Bala lentšu leo le lego mo go kgopa ye o emego go yona.



Re boetše ka phapošing



A re baleng

Re boile sekolong. "Ke duma go ba lewatle,"
a realo Boati.



Boati

Morutišigadi



"Lehono le ya go ngwala kanegelo ka ga
leeto la lena," a realo morutišigadi.

Sam



"Ke tla ngwala kanegelo ka ga diphoofolo tša
lešoka tše ke di bonego," a realo Sam.

Tumišo



"Ke tla ngwala kanegelo ka ga diruiwa tše ke di
bonego mo polaseng," a realo Tumišo.



Ann

Ann re, "Ge sekolo se tšwele ke tla etela bagwera ba ka gomme ka ba anegela ka ga leeto."

"Ka morago ke tla bapala le Kolo pele ke eyo robala. Ke duma go lora ka lewatle."



A re ngwaleng

Bala kanegelo gape. Araba dipotšišo.

Ke mang yo a tlogo ngwala ka ga diphoofolo tša lešoka?

o tla ngwala ka ga diphoofolo tša lešoka.

Ke mang yo a tlogo ngwala ka ga diruiwa?

o tla ngwala ka ga diruiwa.

Na Ann o tla dira eng pele a robala?

O tla

Na Ann o nyaka go lora ka ga eng?

O nyaka go lora ka



Tlotlontšu

Bala mantšu gomme o theeletše medumo. Ka morago o šomiše a 2 a mantšu go ngwala mafoko ka pukung ya gago ya go ngwalela.

lešoke ng	swaba	tla	mpša	bjang
sekolong	swara	tlile	bopša	bjala
polas ng	swana	tletše	thopša	bjoko



Mantšu a
tiwaelo
bjang
bjala
bjoko



A re ngwaleng

Ithute go ngwala medumo ye.

Ka morago o ngwale mafoko ka pukung ya gago o diriše mantšu a ka lepokisaneng.

X X

X X

Re ya gae gape



A re direng

Boela ka ditaba tša gago. Botša bagwera ba
gago ditaba tše di diragetšego kua gae.



A re ngwaleng

Ngwala mafoko a mabedi ka ga ditaba tša gago tša go tšwa gae.



A re ngwaleng

Ngwala mafoko a mararo. Nyalanya karolo ye e lego ka lepokisaneng le
lepinki le karolo ye e lego ka lepokisaneng le letala.

Lehono ga ke

Maabane Ann

Gosasa ke

Bana ba be

o ile gaboreabetšwe.

tlaya sekolong.

ba nyamile.

nyake go ya gae.



Lapologa

Mo letlakaleng le le latelago thala tsela yeo pese e sepetšego go yona.

1 Thoma kua sekolong.

5 Eya Lešokeng la Diphoofolo la Kruger.


2 Eya polaseng.

6 Eya lewatle.

3 Eya sekgweng.

7 Boela sekolong.

4 Eya toropong.





A re baleng

Bala kanegelo. Dira sediko go mantšu ao a nago le modumo **ke**.

Maabane, ke be ke le tseleng ya go ya gae ge pula e thoma go na.

Ya na. Ya na. Ka thapa go fetiša tekano.

Ke be ke tšhaba modumo wa tladi.

Marothi a makoto a pula a itia sefahlego sa ka. Ke be ke sa kgone go bona.

Ke be ke le noši mo mmileng. Ga se ka tseba gore ke dire eng.

Ke ile ka thoma go lla.



A re ngwaleng Bala kanegelo gape. Araba dipotšišo.

Na Phuki o be a eya kae?


O be a eya

Na Phuki o be a tšhaba eng?

O be a tšhaba

Ke mang yo a bego a na le Lolo?

Ke



A re ngwaleng Efa kanegelo leina le lengwe.



Tlotlontšu A re baleng mantšu le theeletše medumo.

maabane	thoma	tseleng	noši	mmileng
maatla	thapa	tseba	fetiša	mmeleng
maaka	marothi	tsebe	fofiša	mmepeng

Mantšu a
tlwaelo
mmileng
mmeleng
mmepeng



A re ngwaleng Feleletša mantšu. A nyalanye le seswantšho sa maleba.



ma __ ru

__ a

po __ __

mago __ o

sefa __ ego



A re direng

Na o nagana gore go diregile eng ka Phuki? Botša mogwera wa gago gore o nagana gore go diregile eng ka Phuki. Thala seswantšho sa go laetša gore kanegelo e fedile ka go thabiša goba e fedile ka manyami.



Mafelelo a go thabiša

Mafelelo a go nyamiša



A re ngwaleng

Ngwala mafoko a mahlano ka ga mafelelo a mabotse a kanegelo.
Diriša a mangwe a mantšu a, go go thuša.

lla

pula

sepela

tšhogile

mpša



A re baleng

Bala mafelelo a kanegelo.



Ke moka ka bona Kolo e etla.
E be e momile samporele se segolo ka molomong. Ke be ke thabile kudu.





Ke ile ka bula samporele
ra kitimela gae.

Ke be ke bolokegile.
Ke a leboga, Kolo.

Khalara seswantsho se.

Lapologa



A re ngwaleng

Ithute go ngwala medumo ye.


Ka morago o ngwale mafoko ka pukung ya gago o diriše mantšu a ka lepokisaneng.

Y Y

y y



A re baleng



Kanegelo ya Ann

Kolo le nna re be re le noši ka gae.
Re be re bapala ka serapaneng. Ke
bone maru a le a mapinki. A be a
sa swane le maru a pula. A be a sa
swane le letšatši.

Ke moka pula ya thoma go na ka
sefako.

Sefako se be se ena bjalo ka dibolo
tša kolofo. Ge se wela fase go be go
kwala fela mošito wa go pšhatla. Kolo
e ile ya leka go se swara.

Ke be ke tšhogile.

Ka bolela ka re, "Hlokomela, Kolo!
Ema o re tuu!"

Re tšhabetše ka fase ga malao
gomme ra leta go fihla sefako se
emiša.

Ge pula e khutše re bone sefako se
segolo sa go lekana le bolo ya kolofo.



A re ngwaleng Bala kanegelo gape. Araba dipotšišo.

Na e ka ba Ann o re botša ka ga pula ya matlakadibe?

Aowa, o re botša ka

Na sefako se be se le bogolo bjo bokaakang?

Se be se lekana le

Ann le Kolo ba ile ba dira eng ge ba be ba tšhogile?

Ba



Tlotlontšu

A re baleng mantšu le theeletše medumo.



wa	sefako	pula	botša	gae
wela	sefaka	pene	Kolo	gama
wena	sego	pela	gola	gapa



A re ngwaleng

Ithute go ngwala medumo ye.

Ka morago o ngwale mafoko ka pukung ya gago, o diriše mantšu a ka lepokisaneng.

Mantšu a
tlwaelo
khula
khudu
khutšo

Pula ya sefako.



A re ngwaleng

Nyalanya mantšu le seswantšho sa maleba.



ran__a


leta__o

ngwa__a

sea__a


sa__ta

Ka morago ga pula ya sefako



A re direng

Nomora diswantsho tše go tloga go 1 – 3 go laetša tatelano ya maleba.
A negela mogwera wa gago kanegele ye o e bonago mo diswantshong.



A re ngwaleng

Ngwala lefoko ka seswantsho se sengwe le se sengwe.

Diriša mantšu a, go go thuša.

sefako

modumo wo
mogolo

tšhogile

maru a maso

dibolo tša kolofo

go bapala ka
tšhemong



A re ngwaleng

Feleletša mantšu. Nyalanya mantšu le seswantšho sa maleba.
Diriša ditlhaka tše go go thuša.

ma


le

ke

wa

mo


ba



Lapologa

Lebelela seswantšho. Botša mogwera wa gago gore go direga eng.


Meetse a dikologa a ba a dikologa



1	Letšatši le ruthetša meetse lewatle le dinokeng.
2	Meetse a hlatlogela kua lefaufaung.
3	Meetse a bopa maru.
4	Maru a neša pula. Pula e tšhologela ka dinokeng le ka lewatle.



A re baleng



Kolo le yona e be e sa kgone go sepela godimo ga lehlwa le le tonyago kudu.

Makgolo o ile a mpotša gore ke rwale dikaušu mo diatleng ka gobane ke be ke se na ditlelafo. Ke be ke nyaka go bapala godimo ga lehlwa.

Hunadi o bona lehlwa

Ke ile ka etela makgolo. O dula kua godimo ga dithaba tša Drakensburg. Go be go tonya kudu. Ke be ke swere dikobo tše dintši. Ke ile ka yo robala.

Ge ke tsoga letšatšing le le latelago, ke ile ka bona se sengwe le se sengwe e le se sešweu.


Go be go na le lehlwa godimo ga tlhaka, go na le lehlwa mehlareng, go na le lehlwa mabjanyeng, go na le lehlwa mmileng.

Ke ile ka le swara. Le be le tonya kudu mo le ilego la gobatša menwana ya ka.





A re ngwaleng Bala kanegelo gape. Araba dipotšišo.



Hunadi o be a le kae ge a tla bona lehlwa?

O be a le

Hunadi o ile a rwala eng mo diatleng tša gagwe?

O ile a rwala

Hunadi o ile a bona eng ge a lebelela ka ntle?

O ile a bona



Tlotlontšu

A re baleng mantšu le theeletše medumo.



tsoga	nyaka	thaba	tlelafo	mmila
tsoma	nyama	lethabo	diatla	mmino
tsebe	tonya	lethale	ntle	mmepe

Mantšu a
tlwaelo
thaba
lethabo
lethale



A re ngwaleng

Ithute go ngwala medumo ye.

Ka morago o ngwale mafoko ka pukung ya gago o diriše
mantšu a ka lepokisaneng.



Ke ile ka etela makgolo.

Ke

Lehlwa ke le lešweu le boleta



A re direng

Thala seswantšho go laetša seo o naganago gore Hunadi o se dirile ge a bapala godimo ga lehlwa.



A re ngwaleng

Ngwala mafoko a mahlano ka ga seswantšho sa gago.

bapala

ditlelafo

phefo

koloba

lehlwa

tonya



A re ngwaleng

Nyalanya mantšu le diswantšho tša maleba.

mabjang	lefastere	molalatladi	lerato	ditlelaflo



A re ngwaleng

Feleletša mantšu a, ka go diriša a, e, i, o, u.

Nyalanya mantšu le diswantšho tša maleba.

pa__s__kel__				ler__po
n__o				m__swi
n__ga				kh__khe
th__tha				tl__lafo
watsh__				kh__ __te
mps__				kho__nu




A re ngwaleng

Ithute go ngwala medumo ye.

Ka morago o ngwale mafoko ka pukung ya gago, o diriše mantšu a ka lepokisaneng.

Z Z

Z Z



A re baleng



Tumišo

Ga ke rate marega.
Go tonya kudu.



Ann

Ke rata selemo ka gobane ke rata go thutha. Ke rata go theeletša go bobola ga dinose le go huba ga dinoga.



Sam

Ke rata seruthwana ka gobane ke kgoná go bapala ka digwagwa tše dinnyane ka letamong.



A re ngwaleng

Bala kanegelo gape. Araba dipotsišo.

Ke mang a sa ratego boso bja go tonya?

Ke ka lebaka la eng Ann a rata selemo?

Ka gobane o

Ke ka lebaka la eng Sam a rata seruthwana?

Ka gobane o kgona go



Tlotlontšu

A re baleng mantšu le theeletše medumo.

kgoši	thula	tonya	boso	mohlare
kgola	thoma	tanya	bopa	lehlaka
kgoka	thiba	ponya	bola	lehlabula



Mantšu a
tlwaelo
marega
selemo
dinose




A re ngwaleng

Ke sehla sefe seo o se ratago?



A re ngwaleng

Feleletša mantšu a gomme ka morago o thale mothalo go a nyalanya le seswantšho sa maleba.



n__ga

ph__phoši

n__se


s__pela

b__lela



A re direng


Lebelela diswantšho. Botša mogwera wa gago gore ke eng se o se ratago le se o sa se ratego ka sehla se sengwe le se sengwe. Botša mogwera wa gago ka mehuta ya diaparo tše re swanetšego go di apara mo sehleng se sengwe le se sengwe. Bolela lebaka.



Lehlabula



Selemo



Seruthwana



Marega



A re ngwaleng

Ngwala mafoko a mane. Thala mothalo go nyalyanya karolo ya ka lepokising le lepinki le karolo ya maleba ka lepokising le letala.

Ga ke rate marega ka gobane

Re ja mafela le maraka

Ke rata selemo ka gobane

Ka seruthwana

lehlabula.

ke rata go thutha.

go tonya kudu.

matlakala a mehlare a a hloholorega.



A re ngwaleng

Ngwala lefoko ka sehla se o se ratago le ka sehla se o sa se ratego.


Ke rata

Ga ke rate



A re boleleng

Botša mogwera wa gago ka go gola ga segwagwa go tloga ka lee, go ya go kolopisane go ya go segwagwana sa go ba le mosela go fihla ka segwagwa se segolo.




Lapologa

Khalara seswantšho sa seqwaqwa.




Na pula etla na lehono?

Ditaetši tša Boso



Go na le
letšatši



Maru mola
le mola




Pula e



Go na le
maru



Pula ya
matlakadibe



Go na le
phefo



A re baleng

Lebelela seswantšho. Bala tšhate ya maemo a boso gomme o bolele maemo a boso a letšatši le lengwe le le lengwe.

Tšhate ya maemo a boso ka Mosegamanye

Lamorena	Mošupologo	Labobedi	Laboraro	Labone	Labohlano	Mokibelo



A re ngwaleng

Ngwala dikarabo tša dipotšišo tše.

Na tšhate ya maemo a boso ke ya kgwedi efe?

Na go na le matšatši a makae kgwedding ye?

Na ke matšatši a makae mo go nago le letšatši?

Na ke ka matšatši a makae mo go tla bago le maru mola le mola?

Na pula e tla na matšatši a makae?

Pula ya matlakadibe e tla na matšatši a makae?

Go tla foka phefo matšatši a makae?



Tlotlontšu

Bala mantšu gomme o theeletše medumo. Ka morago o šomiše a 5 a mantšu go ngwala mafoko ka pukung ya gago, ya go ngwalela.

kgwedi	maru	mang	pula	phefo
kgwebo	mare	neng	pelo	pholo
kgwatha	moro	eng	palo	phala



Mantšu a tlwaelo

kgwedi
kgwebo
kgwatha

A re ngwaleng

Ithute go ngwala medumo ye.

Ka morago o ngwale mafoko ka pukung ya gago, o diriše mantšu a ka lepokisaneng.



Boso



A re direng

Thala seswantšho sa maemo a boso a lehono.

Thala diaparo tše o swanetšego go di aparela maemo a boso a lehono.



A re ngwaleng

Ngwala leina la ngwana yo a lego ka phapošing ya gago le le thomago ka tlhaka ye e filwego. Gopola gore maina a thoma ka tlhaka ye kgolo.

B

L

D

M

G

T

H

S

R

K



A re ngwaleng

Ngwala maswaodikga mafokong a.
Ngwala tlhakakgolo, khutlo goba leswao la potšišo.



ke rata go bapala le tumišo ge go na le letšatši

na o rata ge go tonya

letšatši la matswalo a tumišo le ka phupu



A re ngwaleng

Ngwala tšhate ya maemo
a boso a lehono. Ngwala
maemo a boso bja matšatši
a 5 a a tlago.



Mošupologo






A re baleng

Lehono Tšhego ga se a
tsoga. O ile a no robala.

Kolo e ile ya mo fofela fela ga
se a tsoga.



Mmago Tšhego o ile a mmotša
gore a tsoge.

Tšhego o ile a kitimela pese
fela e ile ya mo šia.

O ile a swanelo go ya sekolong
ka maoto.


Kolo e ile ya sepela le yena.

O latetšwe kudu sekolong.

Morutiši a mmotšiša,

"Ke nako mang, Tšhego?"

Ke nako mang gonabjale?
Thala manakana mo sešupanakong.



Are ngwaleng

Bala kanegelo gape. Araba dipotšišo.

Ke ka lebaka la eng Tšhego a latetšwe sekolong?

Ka gobane

Tšhego o ile sekolong ka eng?

O ile

Ke ka lebaka la eng Tšhego a se a ya sekolong ka pese?


Ka gobane o



Tlotlontšu

Bala mantšu gomme o theeletše medumo. Ka morago o šomiše a 5 a mantšu go ngwala mafoko ka pukung ya gago ya go ngwalela.

tsoga	robala	mma	nako
loga	robega	mmona	nama
boga	rotoga	mmotša	nare



Mantšu a
tlwaelo
lehono
tsoga
robala



Are ngwaleng

Ithute go ngwala medumo ye.

Ka morago o ngwale mafoko ka pukung ya gago, o diriše mantšu a ka lepokisaneng.



Ke nako mang?

Go bolela nako



A re direng

Botša mogwera wa gago gore lenaka le lennyane le šupile palo efe, le gore lenaka le legolo le šupile palo efe.



Ngwala diiri le metsosto o bontšhe gore lenaka le legolo le šupile kae, le gore le lennyane le šupile kae.

lenaka le lennyane	lenaka le legolo

lenaka le lennyane	lenaka le legolo

lenaka le lennyane	lenaka le legolo

lenaka le lennyane	lenaka le legolo




A re ngwaleng


Thala manaka a sešupanako se sengwe le se sengwe, go bontšha nako ye e itšegeo.




Iri ya pele
(11)



Iri ya
boselela (6)



Iri ya
boraro (3)



Iri ya
senyane (9)



A re ngwaleng

Tlatša ka dinomoro tše di tlogetšwego.



Ke tsogile ka iri ya _____.



Ke robetše ka iri ya _____.









Sekolo se thoma ka iri ya _____.




Lapologa

Ngwala dinako tša go fapano dišupanakong tše. Botša mogwera wa gago gore ke nako mang. Seg a sešupanako go tšwa letlakaleng la mafelelo. Mamaretša manaka mo go sona. Laetša mogwera wa gago dinako tše di fapanego.






A re baleng



Tšhego o tsoga ka iri ya
boselela.



Tšhego o namela pese
ka iri ya bošupa.



Tšhego o fihla gae ka iri ya bobedi.

Tšhego o ja ka iri ya boselela.

Tšhego o robala ka iri ya seswai.



A re ngwaleng

Bala kanegelo gape. Araba dipotšišo.

Tšhego o tsoga ka nako mang?

O tsoga ka

Tšhego o namela pese ka nako mang?

O namela pese ka

Tšhego o robala nako mang?

O robala ka



Tlotlontšu

Bala mantšu gomme o theeletše medumo. Ka morago o šomiše a 5 a mantšu go ngwala mafoko ka pukung ya gago ya go ngwalela.

nako	bošupa	tsoga	robala	manaka
naga	bobedi	tsoma	raloka	marega
namela	boraro	tsela	rapela	mamapo

Mantšu a
tlwaelo


manaka
marega
mamapo



A re ngwaleng






Nako ke in i ya lesome.

O dirile ka nako mang ...?



A re direng

Nyalanya dinako tša di swanago mo go dišupanako tša ka godimo le tša ka tlase.



12:00

06:00

04:00

10:00

02:00



A re ngwaleng

Ngwala dinako. Thala manaka dišupanakong go laetša dinako tša maleba.

Ke nako mang	Nako mo sešupanakong	E ngwale
Ke tsoga ka		
Ke ya sekolong ka		
Ke boa gae ka		
Ke ya malaong ka		



A re direng



Laetša dinako tša go fapano mo sešupanakong
sa gago seo o se segilego.



maabane maatla

hupa hema

bjale bjoko

Lapologa

maaka maano

huna ja

hlaba bjang

Lebelo la mantšu.

Wena le bagwera ba
gago ba bane, mongwe
le mongwe wa lena a
kgethe tselana ya gagwe
ya go kitima. Bjale diriša
sešupanako go bona
gore go go tsea nako ye
kaakang go balela godimo
mantšu ka moka ao a
lego tseleng ya gago. Ka
moka ga lena le ka thoma
go bala ka nako e tee.

Fetolang ditselana gomme
le kitime gape. Lekang
go kitima ditselaneng ka
moka gomme le itšhidolle
mo mabelong ka moka
gore le tle le kgwahle.
Gopola go swaya mantšu
ao a go emišitšego mo
tselaneng ya gago gore o
tle o a bale gape.

mooko boomo

jela kae

hlaela hloma

phoofolo moo

koko kuka

khudu hlahloba

leeba neela

kudu lapa

khula khiba

meetse theetša

lema loma

kgomo khutšo

diipone diila

lema mala

kgona kgale

diithati nama

morogo mamepe

mmele kgona

nako naqa

marama pula

mmepe mmila

noko noqa

papadi rema

phela phefo

bana bina

soba sefaka

phiri phala

bona bupi

sefako tema

thiba thaba

dula dijo

tau taba

theoga thoma

duma gae

timela wela

tlala tlama

gama gata

thuthha wola

tlisa tlou

gola huma

wulu bjala

tseba tsela





A re baleng



Ditaba tša metlae

Kolo, mpša ya ka, e theogile ka mmila wa Motau e lebile kua thabeng. E fetile ditau di dutše meriting.

Kolo e be e apere jase ye kgolo le kefa ka gobane go be go tonya kudu.

Kolo e be e sepela le pudi ye leina la yona e lego Thula le segwagwa se setala, seo leina la sona e lego Fifi. Di be di hlabile lešata.

Thula le Fifi ga di a rwala dikefa. Kefa ya Thula e kua gae. Kolo e bofile kefa ka marala.

Lephodisa le ile la di bona. Le di file borotho gomme la di bušetša sekolong.



A re ngwaleng

Bala kanegelo gape. Araba dipotšišo.

Na Kolo e be e lebile kae?

E be e lebile

Na Kolo e be e sepela le bomang?

E be e sepela le

Na Kolo e be e apere eng?

E be e apere


Ke ka lebaka la eng Kolo e be e apere jase?

E be e apere jase ka gobane



Tlotlontšu

A re baleng mantšu le theeletše medumo.



fetile	lebile	file	ratile	theogile	bofile
sekolong	moriting	mmileng	thabeng	motseng	nokeng



A re ngwaleng

Ithute go ngwala medumo ye.

Ka morago o ngwale mafoko ka pukung ya
gago o diriše mantšu a ka lepokisaneng.

Mantšu a
tlwaelo
fetile
lebile
bofile

Pudi e apere jase.



A re direng


Ditaba tša metlae

Bolela ka ga ditaba tša gago. Anegela bagwera ba gago ditaba tša gago. Bolela ka ga ditaba tše o ratago gore di ngwalwe ka kuranteng ya gago.



A re ngwaleng

Ngwala kuranta ya gago.



Leina la kuranta ya gago

Letšatšikgwedi

Ditaba tša gago ke eng?

Go diregile eng ka morago ga fao?

Thala seswantšho sa ditaba tša gago.

Pukuntsu ya ka

A

a

G

g

B

b

H

h

C

c

I

i

D

d

J

j

E

e

K

k

F

f

L

l

Pukuntšu ya ka

M
m

S
S

N
n

T
t

O
o

U
u

P
p

V
v

Q
q

W
w

R
r


X-Z
X-Z













glue







Clock

Cut out the clock and then the hands of the clock. Use the clip (a splitpin) to fasten the hands to the clock so that they can turn around. Now use your clock to show your friends the time.

At the same time fasten this hand to the weather clock on the back of the clock.



Attach the hand to the weather chart and then turn it to show what the weather is like each day.



Cut out the animals on the previous pages and stick them on the next pages to show where they live.

